


LENTSU LA SEKA

 Feleng le eme fela dinakwana di se kae ka Bogoneng bja Morena. A re baleng go tšwa Lentšung la Gagwe, ka go Exodo, ya 4 tema.

. . . Moshe a fetola gomme a re, Eupša, bona, ba ka seke ba ntumela, goba go kwa lentšu laka: ka gore ba tla re, MORENA ga se a tšwelela go wena.

Gomme MORENA a re go yena, Ke eng seo ka seatleng sa gago? . . . a re, Ke lepara.

Gomme a re, Le lahlele fase. Gomme a le lahlele fase, gomme la fetoga noga; gomme Moshe a tšhaba go tloga pele ga yona.

Gomme MORENA a re go Moshe, bea seatla sa gago, gomme o e tope ka mosela. Gomme a bea seatla sa gagwe, gomme a e swara, gomme ya fetoga lepara ka seatleng sa gagwe:

Gore ba tle ba dumele gore MORENA Modimo wa bo tatabo, Modimo wa Abraham, Modimo wa Isaka, le Modimo wa Jakobo, o bonagetše go wena.

Gomme MORENA a bolela go ya pele gape a re go yena, Bea bjale seatla sa gago ka lehwafeng la gago. Gomme a bea seatla sa gagwe ka lehwafeng la gagwe: gomme ge a se ntšheditše ntle, bonang, se be se le lephera bjalo ka lehlwa.

Gomme a re, Bea seatla sa gago ka lehwafeng gape. Gomme a bea seatla sa gagwe ka lehwafeng la gagwe gape; gomme a se ntshetša ka ntle ga lehwafa la gagwe, gomme, bona, se be se boetše gape bjalo ka nama ya gagwe ye nngwe.

Gomme go tla tla go phethega, ge ba ka se ke ba go dumela, le ge e le go kwa go lentšu le seka sa pele, gona ba tla dumela lentšu la seka sa morago.

Gomme go tla tla go phethega, ge ba ka se ke ba go dumela, dika tše pedi tše, le ge e le go kwa go lentšu la gago, gona o tla tšea meetse a noka, gomme o a tšhele godimo ga naga ya go oma: gomme meetse ao o a tšerego go tšwa nokeng a tla fetoga madi godimo. . . naga ya go oma.

² A re obamišeng dihlogo tša rena ka thapelo. Bjale a o na le kgopelo, godimo thapama ye, yeo o nyakago go e dira e tsebje go Morena, e no emišetša seatla sa gago godimo gomme o re, “Morena, nkgopole bjale. Ke na le nyakego.”

³ Tate wa rena wa Legodimong, re batamela Wena gape thapama ye, re lemoga gore ge re inamišeditše dihlogo tša rena go leba mobung fao re tšwago gona, gomme, ge O diega, re tla boela morago leroleng. Eupša ka kholofelo ye e šegofetšego ya tshephišo ye e lego ka go Kriste, gore ka moka bao ba lego ka go Modimo, Kriste o tla ba tliša le Yena. Re—re Go leboga ka tshephišo ye ya letago. Gomme ke a rapela, Modimo, gore O tla gopola yo mongwe le yo mongwe wa bona bao ba beilego diatla tša bona godimo, le saka gape, Morena.

⁴ Ke a rapela, bošego bjo, gore go tswalelweng ga iri ye ya tumelo, gore O tla fa batho tumelo ya mohuta woo bošegong bjo, gore Morena Jesu o tla ba wa mmakgonthe go yo mongwe le yo mongwe wa rena, gore go ka se be le motho yo a fokolago magareng ga rena ka morago ga bošego bjo. A nke yo mongwe le yo mongwe modiradibe a lemoge gore o ka Bogoneng bja Morena Jesu, gomme ka gona o tla sokologa dibeng tša gagwe, gomme a neela pelo ya gagwe go Wena, gomme o tla tlatšwa ka Moya; mo diiring tše mpe tše tša mafelelo, bjalo ka ge re bo bona bjalo ka morithi wo mogolo wo o khukhunetšago godimo ga lefase.

⁵ Re a rapelela, Modimo, tlhahlo ye Kgethwa, bošegong bjo, polelong le go kweng. A nke Moya wo Mokgethwa o tšee kopano bjale gomme o ngwathele Borotho bja Bophelo go yo mongwe le yo mongwe wa rena bjalo ka ge re na le nyakego, ka gore re se kgotela ka Leina la Gagwe. Amene.

Le ka dula.

⁶ Ke a holofela gore bošegong bjo re tla kgona go phethagatša seo re lekago go dira batho gore ba se bona, bo—bo bonnete bja go ba le tumelo ka go Modimo.

⁷ Bjale, gosasa ka morago ga sekgalela ka masometharo go tšwa go iri ya bobedi, ka moka bao ba nago le dikarata tša thapelo ba ya go rapelelwa. Gomme ka gona go ba le nnete gore ga go yo a tlogetšwego ka ntle, a se na le karata ya thapelo, bošego bjo bongwe le bjo bongwe re fa dikarata tša thapelo. Gomme o tla di fa gape gosasa, e ka ba. . . ke a gopola, e ka ba ka masometharo go tša go iri ya pele goba se sengwe sa go swana le seo, feela pele kopano e thoma. Gomme ka moka ba ba dumago go rapelelwa, yo mongwe wa baratwa ba gago, ba dire ba tle gomme ba hwetše karata ya thapelo. Ba tla ka nnete tla—tla amogelwa go karata ya thapelo. Gomme re ya. . .

⁸ Ke ya go rapelela batho, ka go bea diatla godimo ga bona gomme ke ba rapelela. Gomme ge tumelo ya gago e ka se hlatlogele godimo ka Bogoneng bja Morena Jesu gomme wa Mo amogela bjalo ka mofodiši wa gago, gomme o dumela gore ge re ka rapela gomme ra bea diatla godimo ga gago, gore seo se tla go thuša, go lokile, ka nnete re mo go dira se sengwe le se sengwe se o se dumago.

9 Lebaka leo ke e beego go fihla llata, botelele, go bona gore yo mongwe le yo mongwe yo nka kgonago, yo a ka kgonago go fihla gomme a hwetša Modimo godimo ga mabaka ao. Gomme ga re na le ba bantšhi kudu. Go na le. . . Moago ga se wo mogolo, gomme ka fao ga re na le batho ba bantšhi kudu. Gomme re ka kgona go tšea gasasa ka morago ga sekgalela gomme ra rapelela ka moka ba re nago le bona mo, ra beela morago ga sekgalela morero woo, go rapelela balwetši.

10 Gomme re mo go dira eng kapa eng ye re ka e kgonago go thuša go dira bophelo go go bela bokaone ga nnyane, go hwefofatša morwalo, mo leetong le le re le sepelago.

11 Gomme ka gona nako ye nngwe le ye nngwe, yeo mang kapa mang a ikwago gore—gore ba rata go tla go Morena Jesu, ga go kgathalege gore ke karolo e fe ya tirelo e tšwelago pele, o tla thwi nako yeo. O seke wa leta go fihla pitšo ya aletare e dirwa. O seke wa leta go fihla taletšo e fiwa. O tla thwi nako yeo, wa amogela Kriste, gomme wa tla thwi godimo gomme wa Mmolela thwi nako yeo. Ka gore wo ke morero mogolo wa rena wa go ba mo, ke go bona disoulo di tswalelwa ka Mmušong wa Modimo.

12 Gomme bjale, gosasa ke Sontaga, gomme go tla ba le sekolo sa Sontaga, dikereke. Lebaka leo re bago le ditirelo tša rena ka morago ga sekgalela, ka Sontaga, ke gore ka fao re seke ra šitiša tirelo ye e itšego le gannyane. Re a dumela gore Mokriste yo mongwe le yo mongwe o swanetše go ba le—le legae la kereke leo ba yago go lona. Mokriste yo mongwe le yo mongwe o swanetše go kopanela lefelong tsoko le badumedi. Gomme kae kapa kae moo le kopanago, leo ke kereke.

13 Bjale, ge nka be ke be ke phela mo, ke be nka ba wo mongwe wa e tee ya dikereke tše mo, tšeo badiša ba mo, bao ba dirišanago, ba di emelago. Ka baka la eng? Ka baka la gore ba mo ba dutše godimo ga sefala, gore ba bonwe ke batho ka moka, gore ba dumelela se se diregago. Ba dumela ka go bodiredi bja mohuta wo, phodišo Kgethwa, Kolobetšo ya Moya wo Mokgethwa, le go ya pele. Ba mo ba fa bohlatse go bjona. E bile bona bao ba ntaleditšego go tla mo, gore mohlomongwe bodiredi bjo Morena a mphilego bo ka thuša phuthego ya bona.

14 Bjale yoo ke modiša wa kgonthe, yo a lebelelago ka moka dikholo tša moya ka ntle ka fao a kgonago, tša se sengwe le se sengwe seo Modimo a se dirago, gore o leka bokaone bja gagwe go thuša kereke ya gagwe go sepelela Modimo. Ka nnete ke rola kefa yaka ka go kgahlegela modiša yo bjalo ka yoo.

15 Gomme banna ba ba be ba swanetše go dira seo ka fase ga bothata, gape. O ka kgona go dumela seo go ba therešo. Ba be ba swanetše go se dira ka fase ga bothata. Gomme ka—ka nnete ke thabetše monna o bjalo yo mogolo wa Modimo, yo

a ratago go tšea lefelo la bona le poso ya bona ya mošomo godimo ga diphenyego tša bona, le—le tumelo. Modimo a fela a ba šegofatša!

¹⁶ Gomme ke na le therešo ba tla go dira gabotse. Bjale, ge o le mosetsebjje fa, hwetša fao banešu ba ba nago dikereke tša bona, fao di lego gona. Ba etele gosasa. Ba tla ba le ditirelo tša go ikgetha, gomme go na le badiredi fa bao ba tla bego ba bolela ka dikerekeng tša go fapana, gomme bjalo ka ge go tsebišitšwe. Ka fao e bang le bona gosasa.

¹⁷ Gomme ka gona gosasa ka morago ga sekgalela, ge le rata go tla tirelong ya go tswalela, re ka thaba ka nnete go ba le wena. Ka moka dikereke, ka moka dikereke tša maina, ke ya yo mongwe le yo mongwe. Yo mongwe le yo mongwe o amogetšwe; Methodist, Baptist, Presbyterian, Pentecost, kereke ya Kriste, kereke ya Modimo, Katoliki, Orthodox ya Bajuda, basetsebe modimo, sefe kapa sefe o lego sona. Rena re. . . Le a laletšwa.

“Le re, ‘Basetsebe modimo?’” Eye, mohlomphegi.

¹⁸ Ge mosetsebe modimo a ka tla ka kopanong gomme a dula fase gomme a itshwara ka boyena, o nno amagelwa bjalo ka mang le mang gape. Thwi. Se sengwe, seo ke se re mo nyakelago sona mo, gore se sengwe se ka dirwa seo se kgonago go mo thuša go bona phošo ya gagwe, gomme atla go Morena. Ka gore re. . . Ka nnete.

¹⁹ Ke ba bakae ba kilego ba bala pono ye nnyane yeo kgatišobaka ya Banna ba Kgwebo ba Bokriste e e tšwaleditšego, gomme ke a dumele di se kae gape dikg-. . . , tša, *Go Lebelela Gofeta Garetene Ya Nako?* Bjale seo ke therešo, mogwera. O ka se kgone go lahlegelwa ke seo. Ke—ke bile motho yo a fapanego go tloga nako yeo. Ke a tseba seo ke nnete, ka fao ke—ke—ke no tshepha gore ga go yo mongwe wa lena a tla lahlegelwago ke Legodimo le legolo lela Modimo a le beetšego badumedi. Ge o ka dira, o tla be o phethagaditše eng mo godimo ga lefase? Therešo, ga o tsebe gore ke nako mang ye o yago go ba le yona go tlogela lefase le. Eupša o tseba selo se tee, o na le nnete o ya go le tlogela. Ka fao ge seo e le therešo, gona a re ka se be re le mašilo kudu go leka go—go no hwetša feela. . . Re ka se kgone go leka mohuta o fe kapa o fe wa mahlatse. Bona, e nong go elelwa, dumelang Lentšu la Modimo le tshephišo ye nngwe le ye nngwe ka go Lona.

²⁰ E nong go nagana, ke eng se se hlotšego bolwetši bjo bongwe le bjo bongwe, go opša ke hlogo mo gongwe le mo gongwe, lehu le lengwe le le lengwe, bothata bjo bongwe le bjo bongwe, manyami a mangwe le a mangwe, yo monnyane yo ngwana wa bothata bja mongetsana, ka moka dilo tše, digole, difofu, sepetlele se sengwe le se sengwe se se swanetšego go agwa? Ka baka la gore motho yo motee ga se a dumela

karolo ye nnyane ya Lentšu. Yoo ke Efa. Sathane o ile a no mo apešetša lona. E sego go mo tsopolela, eupša go mo apešetša lona, a re, “Ka nnete . . . Morena o lokile kudu.”

²¹ Le kwa kudu lehono ka yona e, Modimo e le Modimo wa go loka. Ke Modimo wa go loka, eupša elelwa Ke Modimo wa bokgethwa, Modimo yo a sa kgonego go tshediša sebe mahlo. Kotlo e šetše e lefetšwe, gomme o swanetše go e amogela ka mabaka a Gagwe. Gomme elelwa, Ke Modimo wa pefelo, Modimo wa bogale. Gomme le tla ema pele ga Modimo yo a befetšwego, e sego feela Modimo wa toko le mogau. Bošegong bjo Ke Mophološi wa gago; leo Letšatši Ke Moahlodi wa gago.

²² Ka fao e ba le nnete gore ga o tlogele selo se setee se se sa dirwa, mogwera. E—e ka seke . . . Ga e patele. O seke—o seke wa no ya go yona ka tlhakahlakano. E ba le nnete, netefatša gabedi, ka baka la gore o ka se hwetše sebaka se sengwe gape. Se ke sebaka sa gago se le tee, ge o sa le mo lefaseng.

²³ Gopolang monna wa mohumi le Luzaro, go be go na le legaga le legolo gare ga gago le Yena, leo go sego gwa ke gwa ba monna yo a kilego a le kgabola, goba a ka tsogago a le kgabola. Le a bona? Ge o—ge o ehwa, seo se a e rarolla. Ke a tseba batho ba tleleima gore ba go rapella go boa morago go tšwa mafelong ao, eupša o seke wa be wa e dumela. Seo se thulanong le Lentšu la Modimo. Le a bona? “Tsela yeo mohlare o sekametšego, ke tsela yeo o wago.” Gomme Jesu o ile, ka Boyena, gore, “Go na le legaga, gore, ge monna a ehwa gomme a ile heleng, a ka se kgone (la gatee) a tla Legodimong. Ga se gwa ke gwa ba monna yo a kilego a le tshela, le gona a ka se tsoge.” Seo se a e ahlola, bokgole bjo ke amegago. Ge Jesu a boletše le be le le, seo ke ka moka ga sona.

²⁴ Ka fao e nong go elelwa, bjale ke sebaka sa lena, gomme bošego bjo e ka no ba sebakabotse sa gago.

²⁵ A o ka kgona go kwišišwa seo se diregago? Ge o ka no kgona go se bona! Ke a tshephe ga le gopole gore go bolela ka mokgwa woo, gore ke leka go le huetša gore le bebelele monna yo a itšego, goba le dumele monna yo a itšego. Ga ke dire seo, mogwera. Ke leka go le dira gore le dumele Yoo e lego yena re lego ka Bogoneng bja gagwe bjale. Jesu Kriste, yena Modimo yo a tlogo go le ahlola Letšatši le leo, o mo o itsebiša ka Boyena ka bogoneng bja lena, sona selo seo A tshephišitšego gore O tla se dira mo matšatšing a a mafelelo.

²⁶ Ke a nagana Ngwanešu Price, mosong wo ka difihlong, o file seswantšho se sebotse sa ge o etla sekhutlong, nako ye o swanetšego go bowa le sekhutlo. A le ipshinne ka seo? [Phuthego e re, “Amene.”—Mor.] Ka nnete dirile. E bile kudu, e beilwe gabotse kudu.

²⁷ Bjale, ka fao elelwang, dinako tše dingwe mo sekhutlong, eupša a re elelweng re swanetše go bowa le dikhutlo tše. Ke

rerile ka seo, nako ye nngwe, gomme ka e bitša, *Magahlano*. Re thula magahlano, ga ntšhi, re swanetše go ya ke ye tsela le go dikologa ditsela tša go fapana.

²⁸ Bjale bošego bjo, mo metsotsong e se mekae e latelago, ke nyaka go tšea thuto ya—ya! *Lentšu La Seka*. Gomme bjale lefelo la tiragalo la rena le a bulega, bošego bjo, ka Pukung ya Exodo, gomme *exodo* e ra gore “go tšwela ntle; go ntšhetšwa ntle.” Bjale leka go theeletša sekgauswi ka mo o kgonago.

²⁹ Ke rata go le rerela nako ye nngwe, le batheeletši ba bakaone kudu, eupša ke no ba ke se na le lentšu. E no ba go imelwa ga nnyane ka seo, eupša ke a tseba gore se tla ba eng. Ke swanetše go khutša ga nnyane bjale, mo e ka bago matšatši a seswai goba a lesome, pele ke thoma kopano ye e latelago. Bona, ga e no ba ye kopano e tee mo. Ke kopano, letšatši ka morago ga letšatši, beke ka morago ga beke, kgwedi ka morago ga kgwedi, ngwaga ka morago ga ngwaga, bona, gomme o ka kgona go eleletša.

³⁰ Gomme nagana ka tšona dinako tšeo ka moka, ngwaga ka morago ga ngwaga, ga se gwa ke gwa ba nako e tee A kilego a bolela eng kapa eng eupša seo se bego se phethagetše, therešo tlwa; ka maleme ka moka, go rarela lefase lohle, makga a šupa. Le a bona? Ga go monna, goba kae, a kgonago go bolela eupša seo se phethagetšego, tlwa godimo ga mothalo, nako ye nngwe le ye nngwe. Ge A bolela gore selo se se itšego se tla direga, se be se direga feela tlwa ka tsela yeo. A ba botša sona dibeke le dikgwedi, le mengwaga, le, pele se direga, gomme ka mehla se godimo ga mothaladi ka phethagalo. Ga se gwa ke gwa ba nako e tee sa feila, le bile se ka se tsoge se dirile, ka baka la gore ke Modimo. Bjale, nka kgona go feila, bjalo ka monna. Le seke la tsoga la lebelela nna bjalo ka mohlala, ka baka la gore ke—ke no ba bjalo ka lena, no ba modiradibe yo a phološitšwego ka mogau. Eupša yoo ke Modimo, mokagodimogatlhago, wa bona, a itsebiša ka Boyena. Yena ga a swanela go dira seo, eupša O tshepišitše gore O tla se dira.

³¹ Jesu o be a fodiša ka baka la gore e be e phethagatša Lentšu. O be a dira dilo tšeo ka baka la gore Lentšu la Modimo le be le tla phethagatšwa.

³² Ke seo A se direla sona lehono, gore Lentšu le phethagatšwe, leo ke le tsopoletšego lona, bošego ka morago ga bošego.

³³ Bjale hlokomela gona ge Bogona bja Gagwe bo le kgauswi, Bo, ka nnete Bo tliša maikutlo. Bjalo ka ge ke boletše mosong wo, “Se sengwe le se sengwe se se se nago maikutlo se hwile.” Gomme bodumedi bofe goba bofe bjo bo se nago maikutlo go bjona, bokaone o bo bitele, bo hwile. Bo tliša maikutlo. Yena o re phedišitše. Eupša ge re phedišitšwe, a re elelweng Seo se re phedišitšego. Se dirilwe ke eng? Ke Bogona bja Moya wo

Mokgethwa, Jesu Kriste ka magareng ga rena, a itaetša ka Boyena gore O a phela. E sego mmele wa nama; ge nako yeo, woo wa nama mmele o bowa go tšwa Legodimong, nako e tla be e se sa le gona. Seo ke ka moka ka wona. Gomme re a tseba gore re ka go, re phela ka matšatšing a mafelelo, ge dilo tše e le tša go direga.

Bjale Modimo o bile le dikhudugo pele. Go bile . . .

³⁴ Se sengwe le se sengwe se sepela ka tharo, go Modimo. Modimo o phethagaditšwe ka boraro. Go tla ga pele ga Kriste, go *lopolla* Monyalwa wa Gagwe; go tla la bobedi ga Kriste, go *amogela* Monyalwa wa Gagwe; go tla la boraro ga Kriste, *le* Monyalwa wa Gagwe, go buša ka go Mengwaga ye sekete. Se sengwe le se sengwe se kitima ka boraro.

³⁵ Bjale, go bile, go tla ba, dikhudugo tše tharo. Ye tee ya tšona, Modimo o ba tlišitše *ka gare* ga areka, e le khudugo, go sepela ka godimo ga lefase. Nako ye e latelago, Modimo o ba tlišitše *ka ntle* go tšwa ka—ka Egepita. Gomme nako ye e latelago, Modimo o ba tšeela *godimo*. Ka gare, ka ntle, godimo! Ye e latelago khudugo ke go ya godimo. Re lebagane le e tee bjale, nako ya ga ya godimo.

³⁶ Go swana le bophelo bo dira selo sa go swana. Re tla *ka gare* bophelong, re ya *ka ntle* ga bophelo, re tsogela *godimo* go ya bophelong, feela thwi selo se se swanago. Ka fao re . . .

³⁷ La rena la tiragalo le bulega bošegong bjo ka go khudugo, gomme Modimo o be a lokišetša go tšea setšhaba sa Gagwe.

³⁸ Israele ke setšhaba. Modimo ga a šomane le Israele bjalo ka motho o tee. Israele ke setšhaba, ka mehla o be a šomana le bona. Gomme ka matšatšing a mafelelo, ka morago ga—ga go tloga ga kereke, nako yeo Modimo o tla phološa Israele bjalo ka setšhaba. E ka naga legaeng bjale, e loketše se. Gomme ba tla phološwa, Beibele e rile, “Setšhaba se tla tšwalwa ka letšatši.” Modimo ga a šomane le Bajuda bjalo ka motho o tee. O šomana le bona bjalo ka setšhaba, Israele, ka mehla, ka baka la gore ke setšhaba sa Gagwe.

³⁹ Gomme mo Yena o itukišetša go ntšetša setšhaba sa Gagwe ka ntle ga setšhaba, ka khudugong, go ntšha batho ba Gagwe go tšwa kahlolong.

⁴⁰ Gomme wona meetse ao a go kgamo lefase, a ile a phološa Noage. Le a bona? Gomme wona Moya wo Mokgethwa, wo batho ba o ganago lehono, o tla amogela Kereke gomme wa E tšeela godimo, gomme wa tliša kahlolo godimo ga go se O dumele. Jesu o boletše.

⁴¹ Ge ba be ba Mmitša, “Balitsebubu,” ka mantšu a mangwe, “E be e le mmošamahlatsē.” Ba . . .

⁴² O rile, “Ke a le lebalela ka seo,” Morwa motho. Sehlabelo se be se se sa dirwa. “Eupša ge Moya wo Mokgethwa o etla go dira selo se se swanago, lentšu le tee kgahlanong le Wona le

ka se tsoge le lebaletšwe lefaseng le le lefaseng le le tlogo.” O swanetše go ganwa, gomme ka gona kahlolo e itia ka morago ga seo. Bona, bothata ke gore re . . .

⁴³ E mpea ka mogopolong wa setori se ke se badilego nako ye nngwe, sa mosesiši wa kgale go tšwa lewatle, gomme yo—yo monnyane moreti wa Moisisane o be a eya lewatleng. Gomme ka fao moreti o be a ngwadile kudu ka lewatle, eupša o be a se a ke a le bona, ka fao o be a le tseleng ya gagwe go theoga. Gomme letswai la kgale a re go yena, ka pepi ya ntonono ka molomong wa gagwe, a re, “A o ya kae wena, monna waka wa go loka?”

⁴⁴ A re, “Ke ya tlase lewatleng.” A re, “Ga se ka ke ka le bona. Ke ngwadile ka lona, le seo ba bangwe ba se bolelago, eupša,” a re, “oo, ke thantshetšwe kudu go tseba gore ke batametše lewatle.” A re, “O, go nkgelela meetse a lona a letswai! Go bona a lona a magolo, a mašweu maphotho a phatlola bogodimo bja lona, gomme leratadima le le bolou le iponagatša ka bolona, go kwa dinonyane ge di fofa bokagodimo, oo, ke thantshetšwe ka kgopolo ya go le bona!”

⁴⁵ La kgale letswai la re, “Ke belegetšwe godimo ga lona, mengwaga ye masometshela ya go feta, ga ke bone selo se sebotse ka lona.” Bona, o bone bontšhi ka lona go fihla ge le e ba selo sa go tlwaelega go yena.

⁴⁶ Bjale seo ke se e lego molato ka kereke ya Pentecost lehono. E bone kudu ka Modimo, go fihla ge Modimo a tlwaelega go bona. O seke wa be wa e tlogela la e dira!

⁴⁷ Mo e sego kgale go fetile, ka Louisville, Kentucky. Fao ke tšwago gona, Jeffersonville, Indiana, ke go kgabola noka go tšwa go yona. Mohumagadi o be a sepelela ka lebenkeleng la disente tše lesome. Gomme (o be a na le) a swere mošimane yo monnyane ka letsogo la gagwe, gomme o be a eya dikhaontareng gomme a hlakahlakane. O be a topa se sengwe, a se laetša mošimane wa gagwe yo monnyane; o be a no dula gomme a mo tsepeletše. O ile a ya go ye nngwe khaontara, gomme a topa se sengwe go se laetša mošimane yo monnyane; o be a no tsepelela. Gomme ka morago ga nakwana, a topa tlelokwana ye nnyane gomme a thoma go e letša, gomme mošimane yo monnyane a no tsepelela. Gomme o ile a thoma go goelela, gomme a fošetša diatla tša gagwe godimo. Gomme batho ka kgwebong ya disente-tše lesome ba be ba mmogetše, gomme ba ile ba ya go yena go hwetša gore phošo e be e le kae.

⁴⁸ A re, “Ke na le . . . Mošimane waka yo monnyane,” a re, “o feela mengwaga ye meraro ka bokgale.” Gomme a re, “Ke . . . Ka moka gatee, e ka ba ngwaga go fetile, a tšea gomme a no dula gomme a tsepelela lefaufaung.” Gomme a re, “Ka—ka mo tšea go ya go ngaka,” gomme a re, “gomme ngaka ya ngwala dikalafi le dilo.” Gomme a re, “Gomme ngaka o

mpoditše, lehono, a re o be a gopola gore o be a le kaone. Eupša,” a re, “ga a kaone.” A re, “Ke šišintše se sengwe le se sengwe pele ga gagwe, seo se bego se ka goga ya mošimane yo monnyane wa mengwaga ya gagwe, kelohloko. Se sengwe le se sengwe seo se bego se ka goga ngwana yo monnyane wa mengwaga ya gagwe, ke se šišintše pele ga gagwe, gomme o no dula gomme a tsepelela lefaufaung.” A re, “Yena ga a kaone.”

⁴⁹ Seo ke se sengwe go swana le kereke ya Pentecost. Modimo o šišintše mpho ye nngwe le ye nngwe, ka Beibeleng, pele ga bona, gomme ba sa nno dula ba tsepeletše lefaufaung, go ba bjalo ka ge o ka re se sengwe se be se fošagetše. Ke nako ya gore re tsoge, bagwera, pele go e ba llata kudu. Elelwang, Modimo ga a šišinye dimpho tseo ntle le ge A leka go goga šedi ya gago.

Modimo o be a ntšha setšhaba go tšwa setšhabeng.

⁵⁰ Go no swana le ka fao A dirago bjale, a eya go ntšha Monyalwa go tšwa kerekeng, a tlogela mašalela a peu ya mosadi. Bakgethiwa ba tla ntšhiwa go tšwa kerekeng. Kereke tthagong e tla šala mo go kgabola tlaišego. *Bakgethiwa* bao nako ye nngwe ba bitšwa “bahlaolwa, bakgethiwa, mašalela.”

⁵¹ A re boneng ka fao A e dirilego nakong yeo, ka baka la gore ga A ke a fetola tsela ya Gagwe ya go dira dilo. Modimo o na le tsela e tee ya go dira dilo, gomme yeo ke ka tsela yeo A e dirago, gomme yeo ke tsela ya maleba, ka mehla. Bona ka fao A e dirilego, gomme le mokgwa wo A e dirilego ka wona, gomme re ka kgona go ba le go getsola se bjale.

⁵² Ke nna mmapetši, nnete. Ga ke na le thuto. Ke swanetše go lebelela morago gomme ke bone seo A se dirilego. Gomme re a rutwa, “Ye Tala Tastamente e be e le morithi wa dilo tše di tlogo go tla.” Ka fao ge ke be nka lebelela mo gomme ke se ka ke ka bona seatla saka, gomme ka bona morithi wa seatla saka, gomme ke na le menwana ye mehlano, ke tla ba le kgopolo ye botse ya gore ge seatla saka se fihla fao, ke tla be ke na le menwana ye mehlano. Seo sa go direga go bona e be e le mehlala ya ka fao Modimo a dirago dilo, tsela yeo A dirago selo bjale.

⁵³ Gomme ka tsela ye A e dirago ka gona, ga A ke a fetoga go tšwa go seo. Nako ye nngwe le ye nngwe, go kgabola Beibele, ga A ke a fetola tsela ya Gagwe ya go dira dilo. Go tšwela pele ka go swana, ka baka la gore tsela ya Gagwe ya pele ya go dira dilo ke tsela ye e phethagetšego. Ka baka la gore, O be a ka se kgone go ba le ye nngwe tsela, ka baka la gore O phethagetše, gomme, O, ka moka tša Gagwe ditsela di phethagetše. Bona ka fao A e dirilego.

⁵⁴ Moshe o be a beditšwe gomme a beetšwe pele go tšea mošomo wo woo a bego, a bego a—a bego a o tšere. Modimo . . .

55 Bjale, ke nagana, ge le ka e swarela . . . ga ke re phošo ye. Ke no bolela feela, mo sefaleng se, ga—ga ke tsebe selo gomme ke nyake go se tsebe selo eupša Modimo. Bjale, ke a nagana ke fao baena ba rena ba Pula ya Morago ba hlakahlakanago, bona, ba bea diatla mongwe godimo ga yo mongwe gomme ba ba dira baporofeta le go ya pele. Bjale, seo ga se Mangwalo. “Dimpho le dipitšo di gona ka ntle le tshokologo.” O belegwa o le seo o lego sona. O sona, go tloga mathomong, seo o lego sona.

56 Ba lebelele bona Bafarasei matšatšing ao a fetilego. Ba be ba na le feela se se sennyane seetšana, ka baka la gore ba be ba kgona . . . ba na le molao, gomme ba be ba phela ka molao, eupša morago fase ka dipelong tša bona e be e le mo go so ka fao go bego go kgonega go ba.

57 Gomme go be go le mosadi yo monnyane, seotswa, bja gagwe . . . ka gore bophelo godimo *fa* bo be bo le bjo boso ka fao bo bego bo ka kgona go ba, o be a tsebega gampe, eupša tlase ka pelong ya gagwe o be a beetšwe pele Bophelong.

58 Gomme nako yeo ge Jesu, Lentšu, a etla lefelong la tiragalo, Bafarasei bao ba rile, “Monna yo ke Baletsebubu.” Seo se dirile eng? Se fifaditše ntle seetša se sennyane se ba bego ba na le sona.

59 Jesu o rile, “Ke lena ba tatago lena, diabololo, gomme mediro ya gagwe le a e dira.”

60 Eupša ge yo monnyane yo, wa go tšhilafala mosadi a etla, gomme a bone Lentšu la Modimo, o ile a Le tseba. O be a sa Le phele, eupša o ile a Le tseba. Gomme ka pela ge Le boletše le yena, o rile, “Ke a bona O Moporofeta.” Gomme Yena . . . O rile, “Ke a tseba Mesia o tla dira se.”

Gomme Yena a re, “Ke Nna Yena.”

61 Na seo se dirile eng? Se hlwekišitše boso gomme sa bo dira bošweu ka moka. Ka baka la eng? Go be go na le peu e robetše fao, peu ye e beetšwego pele ye e bego e le ka . . . E be e le monaganong wa Modimo pele ga motheo wa lefase.

62 Go na le sebopego se tee feela sa Bophelo bjo bo Safelego. Ge o na le Bophelo bjo bo Safelego, gona wena ka bowena o be o le monaganong wa Modimo pele lefase le hlolwa. Ke lena dihlagišwa tša kgopolo ya Gagwe, ka baka la gore Bokagosafelego ga se gwa ke gwa thoma goba go ka se tsoge gwa kgona go fela. Ke lena karolo ya ekhonomi ya Modimo, ka mehla. E no ba go laetša. E atla bjale. Ba na le se tee gape senepe go se tšweletša, sona ke lehu, ka gona morithi o ba phosethifi, ka gona o ka gare ga Monyalwa gomme le Kriste, ge A gopola. Bjalo ka monna le mosadi, lehono, ka fao (Modimo) Kriste le Kereke ba tla ba sa go swana. Bjale, bakgethiwa, babediwa!

Moshe o ile a tswalwa, “ngwana wa maleba.” Beibele e bolela seo.

63 Yo mongwe wa baporofeta, Jeremia. Modimo o rile, “Pele ga ge o logega ka popelong ya mmago, Ke go beile moporofeta go setšhaba.”

64 Johanne Mokolobetsi, ka baka la eng, o tsebišitšwe ka Lengwalong. Jesaya, mengwaga ye makgolo šupa le lesomepedi pele ga go tla ga gagwe, o rile, “Ke lentšu la yo a goeletšang lešokeng, ‘Lokišang tsela ya Morena!’” Gomme e ka ba mengwaga ye makgolo nne pele ga go tšwelela ga Gagwe, gape re a hwetša, Maleaki o rile, “Bonang Ke roma motseta Waka pele ga sefahlego Saka, go lokiša tsela pele ga Morena.”

65 Bona, o be a beetšwa pele. Gomme ka fao go bile bjalo le ka moka diofisi tša Modimo, ge ba beditšwe ke Modimo.

66 Ge ba rutetšwe ka go yona, e no ba feela masole a go hloka mohola, bona, e ka se kgone go ba selo. Ge e no ba thekethe ya dijo, ka gona o rekiša tokelo ya tswalo ka thekethe ya dijo, o tla entšela go ya le mokgatlo goba sehlopha. Eupša ge e le ya Modimo, o tla ema ka Lentšu leo, go sa kgathalege, ka baka la gore o tswaletšwe go ema le lona.

67 Moshe, ga go yo motee yo a bego a ka kgona go tšea lefelo la gagwe. Ga go yo motee yo a bego a ka kgona go dira modiro. O be a beetšwe go o dira.

68 Gomme, baena, kgaetšedi, ge o na le Bophelo bjo bo Safelego, o be o beetšwe go dira selo se se itšego. Mohlomongwe mosadi wa lapa wa go loka, mohlomongwe se sengwe gape, eupša ga go yo a ka tšeago lefelo la gago. Modimo o go diretše lefelo. O se ke wa leka go tšea lefelo la yo mongwe gape. Ke kekišo ya senama, bona, e laetša gore go na le se sengwe se se fošagetšego ka wena. E ba se o lego sona, feela tlwa. O seke wa ba selo gape.

69 Bjale, bjale re hwetša gore Modimo o file Moshe seka go kgonthiša ditlleimi le dipitšo.

70 Gomme se sengwe le se sengwe sa therešo seka, se sengwe le se sengwe sa therešo seka, seo se rometšwego go tšwa go Modimo, le...se na le lentšu ka morago ga sona. Bjale leka seke la faile. Ye ke thuto yaka ya mafelelo ka se, bona. Se sengwe le se sengwe sa therešo seka...Bjale re na le dika tšeo di sa tšwego go Modimo; Diabolo a ka kgona gabotse go ekiša eng kapa eng yeo e lego fao. Eupša seka sa therešo, se se rometšwego go tšwa go Modimo, se na le lentšu la Modimo ka morago ga sona.

71 Modimo rile go Moshe, “Ge ba sa dumele lentšu la seka sa pele, gona dira se sengwe se seka pele ga bona. Gomme ge ba sa kwe seo, e no tšea meetse gomme o a tšhele godimo ga lefase.” Gomme seo ke seka sa gore ba tla omelela ka teng ga madi a bona beng.

⁷² Hlokomela, gomme go no swana le ge A rile, “Hlohlorang lerolo go tšwa maotong a lena. Go tla kgotlelelega Sodoma le Gomorra, letšatši leo, go feta ka fao go tla bago ka teropokgolo yeo e le gannego.”

⁷³ Bjale ga re bapale Kereke. Ye *ke* Kereke. Kriste ke Kereke. Re ka go Kriste. Mmele wa sephiri wa Kriste, re tswalelwa ka go Wona. O ka se kgone go O tšoena.

⁷⁴ Ke bile le lapa la Branham gabotse mengwaga ye masometlhano-tlhano, gomme ga se ba ke ba nkgopela gore ke tšoene lapa. Ke tswetšwe ke le Branham.

⁷⁵ Gomme yeo ke ka tsela yeo o lego Mokriste. O tswetše o le Mokriste, ga se wa tšoenišwa ka go bjona. O tswaletšwe ka go bjona. Yo mongwe le yo mongwe o boifa tswalo. Ba na le ye kaone ya go hlweka tsela ya go tšea seatla se sennyane, goba go saena karata ye nnyane, goba go šišinya letswai le na le meetse ka go lona. Seo ga se tswalo. Tswalo ke selo sa go befa. Tswalo ke—ke selo sa go tšhoša. Ga ke tshwenyege ge e ba ke ka okong ya kolobe, goba—goba ntlwaneng ya lešaka, goba ka kamoreng ya sepetlele ya go kgabišwa ka bopinki; tswalo ke tlhakahlakano, gomme e dira tlhakahlakano go wena. Ga o nyake go lahlela toulo, ga o nyake *se, sela*, goba se *sengwe*, eupša megokgo e tla hlatswa pente go tloga sefahlegong sa gago gomme ya go dira motho yo a fapanego. Ge o tswetšwe gape, e tla dira tlhakahlakano go wena, eupša o tla tla pele o le sebopiwa se seswa. Bona? Ga ba nyake seo. Ba nyaka tsela ye bonolo, le a tseba, gomme ga go na le tsela ye bonolo. Bjalo ka pina, o rile, “Ke tla tšea tsela le ba ba nyatšiwago ba sego nene ba Morena.” Ga a nyake go ba semela sa bo bjalo bja go fiša.

Se sengwe le se sengwe sa therešo seka sa Modimo se latelwa ke lentšu la Modimo.

⁷⁶ Bjale ge monna a efa seka ka nageng, goba ye nngwe le ye nngwe nako, gomme lentšu leo a le bolelago ka morago e se Lentšu la Modimo, gona se hlokomeleng, le seke la se dumela. Ge sekolo sa kgale, ge motho a tsoga gomme a re, a laetša seka go tšwa go Modimo, gomme ka gona thuto ya monna e swana le thutobomodimo ya kgale ye le bilego le yona mengwaga ye ka moka, Modimo ga se a romela seka seo. Lebelela morago ka Lengwalong gomme o bone ge e ba e be e le sona. Fetlelang Lengwalo. Mothaka o bowa morago, gomme o rile, “Bjale ka moka re nyaka go tšoena *se*. Ke kgale e le taba ye e hlomilwego.” A ga le dumele seo. Re ya go ya ka go seo, feela ka metsotsong e se mekae, bona. Aowa, le seke la dumela seo.

⁷⁷ Modimo ka mehla a hlatsela dika tša Gagwe. Seka sa go tšwa go Modimo ka mehla se bolela lentšu la Modimo.

⁷⁸ Gomme ge e le sa kgale sa go swana sekolo le bile naso, ke ka lebaka la eng A efa seka, o šetše o le ka go yona? O

leka go go fihliša sekhutlwaneng sela. Seka sa go ema! Neneka! Lebelela mo o yago! O tla ikwetša ka bowena go tšwa sekhutlong ge o sa hlokomele. Go na le sekhutlo sa ntlha, gomme ka mehla go seka fao pele o dira sekhutlo se, go go thuša gore o seke wa thula. Baagi ba ba botse ba tsela ba fa dika. Gomme re sepela tsela go ya Letagong. Gomme ge seka se bolela selo sa kgale se swanago, se be se sa tšwe go Modimo.

⁷⁹ Modimo o fa dika go goga šedi ya batho ba Gagwe. Dika ke go goga šedi ya batho ba Modimo, dika tša Modimo. Seka sa Modimo se fiwa go goga šedi ya batho ba Modimo.

⁸⁰ Bjale sethokgwa se se swago e be le seka go goga moporofeta, go leka, ka baka la gore moporofeta o be a tšhabile go tšwa go Modimo, gomme Modimo o ile a fa seka sa sethokgwa se se swago. Gomme o ile a bona seka se sa gosetsebje; a re, “Ke tla retologela ka thoko go bona gore seka se sa go se tsebje ke eng, gore se—se sethokgwe se a tuka gomme ga se swe.” Bjale Modimo o be a gago šedi ya moporofeta wa Gagwe yo a bego a tšhaba. O be a ka kgona go hwetša yo mongwe, eupša o be a beetše Moshe mošomo gomme ga go yo mongwe gape go tšea lefelo la gagwe.

⁸¹ Ka leetong, mathaka a mangwe ba lekile go se dira, le a tseba. Dathan o ile a tsoga gomme a nyaka go dira mokgatlo ka ntle ga yona. Modimo a botša Moshe, “Ikarogantšheng ka bolena. Ke tla no ba metše.” Bona?

⁸² Modimo o šoma le motho a nnoši. Le a bona? Bjale hlokomela se, O be a leka go goga šedi ya moporofeta, go iša moporofeta ka lefelong la gagwe la maleba, bona, gomme O file seka sa sethokgwa se se tukago.

⁸³ Gomme, hlokomela, lentšu leo le latetšego seka e be e le lentšu la Lengwalo. “Ke kwele dillo tša batho Baka, le dipobolo tša bona, ka baka la bengmešomo, gomme Ke gopola tshephišo Yaka.” Amene. Seo se a e araba. “Ke gopola tshephišo.” Leo e be e le lentšu la Lengwalo. “Gomme Ke go roma tlase. Ke theogile go ba lokolla, gomme ke a go roma.”

⁸⁴ Gopolang, Modimo ga a dire selo ka ntle le monna. A le tseba seo? Seo ke se se šitišago batho. Le a bona?

⁸⁵ Seo ke se se ba šitišitšego ka Jesu. Ba rile, “O Monna, o itira Modimo ka bowena.” O be a le Modimo, eupša ga se ba ke ba kgona go se kwišiša. “Go lokile, Wena, o no ba Monna.”

⁸⁶ A re, “Go lokile, le bitša baporofeta, ‘medimo,’ gomme molao wa lena o lemoga seo. Gomme ge le ba bitša ‘medimo,’ bao Lentšu la Modimo le tlogo go bona, le ka bona nna molato bjang ge Ke re ke Nna Morwa wa Modimo?”

⁸⁷ Bona, dika, go goga šedi. Gomme, gopolang, ge šedi e gogilwe, ke wona wa go swana mothalo wola wa kgale, ga se Modimo.

⁸⁸ Eupša Modimo o leka go goga moporofeta bjale, gomme O mo fa seka, gomme lentšu leo le bego le latela seka e be e le lentšu la Lengwalo. “Ke bone batho. Ke kwele ka dillo tša bona. Ke gopola tshephišo Yaka.”

⁸⁹ Bjale Modimo o ya go bolela ka Lentšu la Gagwe la tshephišo. O swanetše go romela moporofeta wa Gagwe, ka gore Lentšu le tla go moporofeta. Beibele e rile, Modimo o rile, ka Boyena, gore, “Ga a dire selo go fihla ge A e utolla go bahlanka ba Gagwe baporofeta pele.” Le a bona? Gomme ka gona seka se neilwe. Gomme Lengwalo le tsebišitšwe, leo ke Lentšu la seka.

⁹⁰ Le bona Lentšu la seka, la Moshe? Sa pele, seka e be e le sethokgwa se se swago; Lentšu e be e le Lengwalo.

⁹¹ Moshe o tšere seo bjalo ka seka sa Gagwe, gomme a ya tlase Egepita gomme a dira seka se Modimo a mmoditšego; gomme seka se be se na le lentšu go sona, gomme batho ba dumela gomme ba tšwela ntle. Gomme ge feela ba gata ka mošito, ba be ba dira gabotse; eupša ge ba thoma go popoduma kgahlanong le lentšu, nako yeo ba ema.

⁹² Gopolang, Israele e sepetše leeto. A le be le tseba ka moka bokgole bjo ba bo tlilego? Ba ka be ba...Ba be ba le feela dimaele tše masomenne, gomme e ka ba masomenne a mengwaga ba e dira. Ka baka la eng? Ke ka baka la gore ba thoma go popoduma kgahlanong le lentšu leo le bego le tšweletša seka. Ba be ba tseba ga nyane bjang, ge ba be ba goelela tlase kua godimo ga lebopo, gomme ba bina ka Moya, gomme Moshe a opela ka Moya, ba be ba le feela matšatši a se makae go tloga fao. Eupša ba thoma go popoduma, gomme ba nyaka go dira se sengwe se se fapanego; gomme ba dula mengwaga ye masomenne ka lešokeng, gomme ba hwa godimo ga lona, seo ke therešo, ka baka la gore ba be ba sa dumele. Modimo o rile, “Ga ba bolele kgahlanong le wena, Moshe. Ba bolela kgahlanong le Nna.” Leo e be e le lentšu la Modimo, e sego Moshe.

⁹³ Bjale hlokomela, Jehofa o ya go bolela ka Lentšu la Gagwe le le tshephišitšwego, ka fao O swanetše go romela moporofeta wa Gagwe. Gore, ge o nyaka go bona seo, se ka go Genesi 15:16. Re hwetša gore Modimo o boditše Abraham, “Peu ya gago e tla falalla nageng ye šele, gomme Ke tla ba ntšhetša ntle ka seatla se se maatla. Bokgopo bja Baamoro ga se bja be bja phethagala.” Ka moka ditshephišo tša Gagwe tšeo A di filego, šo O goga moporofeta, ka sethokgwa se se swago.

⁹⁴ Bjale ge nka be sethokgwa se se swago se ile sa re, “Moshe, Modimo ke Modimo.”

“Eye, ke dumela seo.”

⁹⁵ “Oo, o dira gabotse, Moshe, e no e swara bjalo. O nyetše mosadi wa gabotse; ke ngwana yo mobotse. Nnete o na le morwa wa gabotse! Letago go Modimo!” Seo e no ba sekolo se se swanago sa kgale. Le a bona?

⁹⁶ Eupša O be a loketše go dira se sengwe, ka fao O be a swanetše go goga monna. Gomme O ile a fa monna dika tše pedi go dira, gomme a re, “Se sengwe le se sengwe seka se be se na le lentšu.” Leo le netefatšago gore go bjalo. Bjale hlokomela seo wona mantšu a se boletšego, le tlhoho. Jehofa o be a loketše go bolela bjale.

⁹⁷ Gape, go tla ga moporofeta ke seka. A le be le tseba seo? Go tla ga moporofeta, go lebaka leo, ke seka.

⁹⁸ Bjale, ga ke re Ngaka ya Bokgethwa. Ga ke re modiša wa go botega, motho wa go loka. Bona ba gabotse. Bona ke bahlanka ba Modimo.

⁹⁹ Eupša moporofeta ke seka. Beibele e bolela bjalo mo. Gomme ke seka sa eng? Ke seka sa gore Lentšu la Gagwe le itokišetša go phethega, go phetagatšwa ke lentšu la seka sa moporofeta yo.

¹⁰⁰ Hlokomela, go tla ga moporofeta ke seka sa tshebotšo ya kahlolo yeo e lego mo seatleng. A le be le tseba seo? Kahlolo e loketše go itia ge go na le moporofeta ka nageng.

¹⁰¹ Gopolang, o na le ka nnete, sa pele, o swanetše go hlatsetšwe ke Modimo le Lentšu la letšatši leo, gomme ka gona o dira seka. Gomma ke gona hlokomela seka seo, gore se bolella eng pele. O rile, “Ge se ka tla phethegong, gona le mo kwe.” Numeru 12:6. “Ge se sa tle phethegong, se lebaleng.” E swanetše go ba seka sa Mangwalo seo A se fago.

¹⁰² Gomme se A se fago e le sa seka, nako ye nngwe, ge E le yo a swanago maabane, lehono, le ka go sa felego, O tšwela pele a se fa go swana. “Lentšu la Morena le tliile go baporofeta.” Ba be ba le Lentšu. Gomme ge Jesu a etla, O be a le Lentšu. Gomme Lentšu le ile la hlola dikgopolo le maikemišetšo a pelo, go tšwela pele, go ya le go ya. Bjale hlokomela.

¹⁰³ Go tla ga moporofeta yo, go fa seka, sa, “kahlolo e ka seatleng,” ka mehla.

¹⁰⁴ A re nong go ema metsotso e se mekae feela. Nka seke ka tšea botelele kudu. A re nong go lekola di se kae, metsotso ye e ka bago lesome. Gomme molaetša ka moka, ke ra gore, metsotso ye lesome.

¹⁰⁵ Noage, moporofeta mo nageng—ka nageng, seka sa kahlolo ye e tlogo. Moshe, moporofeta ka nageng, seka sa kahlolo ye e tlogo. Eliya, moporofeta ka nageng, seka sa kahlolo ye e tlogo. Johanne, moporofeta ka nageng, seka sa kahlolo ye e tlogo go Israele; ba be ka go felela ba ripilwe.

¹⁰⁶ Hlomela, seka! Na seka se dira eng? Seka ke sa go goga šedi, le go dira gore bakgethiwa ba lokele, gomme ba be ka ntle ga tsela pele kahlolo e itia. Seo ke se Noage a se dirilego, o dirile gore bakgethiwa ba lokele. Ba bangwe ba bona ka moka, gomme na se dira eng? Seka, le lentšu la seka, le ahlola mosedumele gomme le mo dira gore a lokele kahlolo. Le dira bakgethiwa go lokela go phonyokga. Seo ke se seka se lego sona. Seo ke se dika di fetšwego tšona, go tla ga kahlolo. Go bakgethiwa, ba a se bona.

¹⁰⁷ Go swana le mosadi yo monnyane wa pelo ya go hlweka, le mmele wa go tšhilafatšwa; gomme Bafarasei ba na le mmele wa go hlweka, le pelo ya go tšhilafatšwa. Se ahlola yo mongwe, gomme se phološa yo mongwe yo motee.

¹⁰⁸ Gomme yona kahlolo yeo ya go phološa Moshe, e ahlotše lefase; thero ya gagwe.

¹⁰⁹ E dirile gore bakgethiwa ba lokele. Na bakgethiwa ba lokela eng? Ge ba bona seka seromelwake Modimo, ba ile ba lebelela morago ka Lengwalong le go bona ge e ba se be se swanetše go ba fao. “Eye, a še.” Ke eng? Kahlolo yeo e okaokago. Ka gona bakgethiwa o theeletša lentšu.

¹¹⁰ Eupša mosekgethiwe o a le kganyetša, gomme o rile, “Go hloka tlhaologanyo. Eya pele! Re tla tšea sekolo sa kgale se se swanago.” Le a bona? Ke ka tsela yeo ba dirilego matšatšing a Luther. Ke ka tsela yeo ba dirilego matšatšing Wesley. Ke ka tsela yeo ba—ba dirago bjale, ka tsela yeo ka mehla ba bego ba dira.

¹¹¹ Eupša ke seka, gomme se na le lentšu leo le latelago seka. Gomme lentšu le tsebišwa bjalo ka lentšu la Mangwalo. Bjale le seke la lebala seo. Bjale bolokang seo se eya ka gare, ka baka la gore nka no se le bone gape.

¹¹² Ke duma ge nka be ke na le tsela ye ke bego nka kgona go tla tlase mogongwe mo gomme ke hwetše ka moka baena ba ka, ge ba be ba se na le ditšošetšo tše di tšwelago pele, ke hlome tente gomme ke no dula, letšatši ka morago ga letšatši, gomme ke e rute go fihla—fihla ka nnete e nwellela ka gare. Eupša A ka se kgone go dumelela seo, ga ke gopele. Bonang, re kgauswi kudu go ya mafelelong. Ke a dumela gore re thwi bjale mo mafelelong.

¹¹³ Ka pukung yaka ka kua, ye ke tšwelago pele ke ngwala fase. Ka 1933, mosong wo mongwe, ke itokišetša go ya sekolong sa Sontaga, sekolong sa Sontaga sa Baptist fao ke bego ke le modiša, Moya wo Mokgethwa wa tla gomme wa ntaetša tlase go ya mafelelong a nako, gomme wa ntaetša dilo tše di šupago tše di bego di tla direga. Ke ile ka di ngwala fase. E mo godimo ga pampiri ya kgale ye kheri.

114 Wa mpotša tlwa ka fao Jeremane e bego e tla aga Llaene ya Siegfried, le ka fao Maamerika ba bego ba tla tšea titio ye kgolo go yona, lesometee la mengwaga pele ga—ga ge llaene e be e ka agiwa.

115 Wa bolela ka fao Mussolini a bego a tla tsoga ka gona, le ka fao a bego a tla ya Ethiopia, le ka fao Ethiopia e bego e tla “wela dikgatong tša gagwe.” Gomme o be a tla hwa ka dihlong, a išitšwe ka godimo ka fase, gomme batho ba gagwe ba be ba tla mo tshwela ka mare.

116 Gomme ka re, “Go na le diisms tše tharo; Bocommunism, Bofacism, le Bonacism. Di tla tšwelela go tšwa ka Russia, ka Bocommunism.” Gomme bo tla fediša Bokatoliki. Bona ge e ba ga se nke bo dira!

117 Ka re, “Tšwelopele ye bjalo e tla tšea sebaka!” Ka re, “Ke bona difatanaga di lebelelega bjalo ka lee, di eya go theoga ka seterata. Go na le difatanaga di eya go theoga ditsela tša lephefo, di se na le moggwa wa go dilaola, ga di na le sehlahli go tšona. Ke bone lapa la Moamerika le bapala dikarata ka bokamorago bja sefatanaga.” Ba na le sefataga seo thwi bjale, ge nka be ba no ba le tsela ya lephefo go se bea go yona. Volkswagen ye nnyane e no ba lee ka go phethagala, thwi feela, gomme go bjalo le ka moka tše dingwe difatanaga. A o ka kgona go eleletša, ka 1933, difatanaga di lebelelega bjang, go fihla bjale?

118 Gomme nako yeo O ile wa bolella pele gape, ka go, dumelela basadi go bouta, le seo ba tlogo go se dira. Le ka fao naga ye, e lego seswantšho, sa go swantšha Israele, e tlile ka nageng gomme ya lelekela badudi, gomme ya tšea naga bjalo ka bohwa. Gomme dikgoši di se kae tša mathomo tše ba boifago le tšona, Dafida le Solomon, e be e le dikgoši ša go boifa-Modimo. Ka morago ga lebaka, ba ile ba ba le Ahab lefelong la tiragalo. Ba ile ba mmoutela ka gare. Setulo se bile. . . kereke e bile bolefase. Gomme, re bile le Lincoln le Washington, lebelela se e lego sona lehono. Lebelalang fao re yago gona bjale. Se kae selo se se latelago? Re mo nakong ya mafelelo.

119 Gomme ke seka, ka tlhagong, feela tlwa. Se dira bakgethiwa ba lokela; gomme se sola, go iša kahlolong, ba ba sa dumelelo.

120 “Ge moporofeta yo e le moporofeta wa therešo, gomme se a se bolelago se tla go phethega,” Beibele e rile, go Numeru 12:6, “ekwang tshebotšo ya gagwe, ka gore le hlatseditšwe gore ga se monna.” Mo—mo moporofeta ke monna. Eupša lentšu le le tšwago go seka sa ka godimo ga tlhago ke lentšu la Mangwalo, le hlatsetšwe, ka gona ke tshebotšo.

121 Beibele e ngwadilwe ke baporofeta, elelwang. Go wa Bobedi Petro, le gona 1:21. Go Baheberu 1:1, gape.

122 Pilara ya Mollo, go Moshe, e be le seka, lentšu le be le eya go bolela. Pilara ya Mollo e be e laetša gore lentšu le be le eya go bolela. Seo ke seka, Pilara ya Mollo. Lena batho le swanetše go elelwa seo go tšwa Houston, e sego kgale go fetile.

123 Moshe, moporofeta, seka go Israele, gore tshephišo e be e le kgauswi e loketše go phethagatšwa. Ge Moshe a e tla tlase gomme a dira seka sa moporofeta, ba tsebile thwi nako yona yeo gore o be a tla ba kgobela ga mmogo.

124 Ka fao Lentšu la Modimo le phethagetšego ka lenaneo, nako ye nngwe le ye nngwe le a swana. Le bjalo ka ge ke boletše bošego bja go feta, ka fao Urim Thummin, le se sengwe le se sengwe, e be dinako ka moka e arabela go Modimo.

125 A re tšeeng moporofeta gape, lebakanyana feela, Jona. Ke bile le ya 1 tema ya Jona e ngwadilwe fase mo, ya 1 tema mo ya seporofeto sa gagwe. Jona o tšwa mpeng ya hlapikgolo, e be e le seka. Le a bona, batho e be e le bahetene. Ba be ba rapela badimo ba lewatle, gomme modimo wa lewatle wa bona e be e le hlapikgolo.

126 Bjale batho ba bantšhi ba leka go ahlola Jona. Ka mehla ke tšeela godimo Jona. Jona o be a se ka ntle ga thato ya Morena. “Dikgato tša moloki di beakanywa ke Morena.” Re nyaka gore, “Yena ke Jona.” Eupša a re nong go e tšea ka go ya yona . . . seo e se swanelago, ga tee. Ke a tseba o be a swanetše go ya Ninife, eupša Modimo a mo dira gore a tšee sekepe sela sa go ya Tarašiši. Gomme O be a na le bothata go tla godimo ka lewatleng.

127 Jona o rile, “Tlemang diatla tšaka le maoto. Ke nna yo a lego ka bothateng, yo a bo thomilego.” Gomme ba mo lahlela ka ntle. Gomme hlapi ke ge e thutha go kgabola meetse, hlapi ye kgolo ye ya go metša Jona. Ke a tseba go bothata go seantshe go dumela.

128 Fa e sego kgale go fetile, ka Louisville, Kentucky, e ka ba mengwaga ye lesome ya go feta, ba bile le—le hlapikgolo e robetše godimo ga—ga sefatanaga sa mpapatla. Gomme go be go na le Ricky yo monnyane fao, a na le bohlae bjo bontšhi go feta ka fao a bego a tseba gore a ka bo laola bjang. O be a leka go dira Beibele ka ntle e bolela maaka. O rile, “Le a tseba, le kwele seema sela sa kgale sa Beibele, sa gore hlapikgolo e meditše Jona.” A re, “Lebelang, le be le ka se kgone le go bea polo go feta mogolong wa yona, o be o le wo monnyane. Monna wa go gola go tlala o be a ka kgona bjang go ya ka mpeng ya yona?” A re, “Le a bona, e no ba seema sa kgale, bjalo ka ge Beibele e tletše ka tšona.”

129 Seo se be se le go fetiša kudu yaka—yaka kgopolo. Ka re, “Mohlomphegi, ke nyaka go bolela se sengwe fao.”

A re, “Ke eng se o ka se bolelago?”

130 Ka re, “O a bona, ga se wa bala Beibele ya gago gabotse.” Ka re, “Beibele e rile ye e be e le hlapikgolo ye e ikgethilego. ‘Modimo o lokišitše hlapi ye kgolo.’ Ye e be e agilwe ka mogkwa wa go ikgetha, go mo metša ka wona, seo sa go e dira gore a e dire! E be e se hlapi ya mehleng. Modimo o be a eya go dira mošomo wo o sego wa tlwaelega, ka fao A tšea hlapi ye e sego ya tlwaelega.” Le a bona? Ga se a ke a hlwe a bolela ka yona gape nako yeo. Ka fao, e, Modimo o bile le selo sa go ikgetha.

131 Bjalo ka mosetsana yo monnyane, a etla go tšwa tabarenekeleng; morišana wo monnyane wa gagwe o kametšwe morago, o thelela, go lekanela go fihla ge sefahlego sa gagwe se se nnyane se lebelelega bjalo ka eiye yeo e kgapoloditšwego. O be a nno itshwarela Beibele, a eya tlase.

132 Monna yo wa go tšofala o be a bitšwa Jim Dorsey o be a dula Utica. E be e le mosetsebe modimo, lesole la go tšofala, gomme—gomme o be a sa dumele go Modimo. Gomme o ile a re, “A o ya kae mohumagadi yo moswa?”

A re, “Ke ya gae, mohlomphegi.”

A re, “Ke eng seo o se swerego ka letsogang la gago?”

Yena a re, “Ke Beibele.”

A re, “Ga o e dumele, a o a dira?” Gomme a . . .

A re, “Eye, ke a e dumela, mohlomphegi.”

133 Gomme a re, “A o dumela setori sela ka fao ka hlapikgolo e metša Jona?”

A re, “Ka baka la eng, therešo, ke dumela Lentšu le lengwe le le lengwe la yona.”

134 A re, “O ya go se netefatša bjang ka ye nngwe gape tsela ntle le tumelo, seo o se bitšago tumelo?”

“Ka baka la eng,” a re, “ge ke fihla Legodimong, ke tla botšišia Jona.” Le a bona?

A re, “Ka gona, go tla reng ge a se gona kua?”

135 A re, “Gona wena o tla mmotšiša.” Ka fao ka gopola seo e be e le seotlholli se se botse sa gabotse. Ka fao ke gopola gore seo se kgauswi le go ba sa go rereša.

136 Ge Beibele e rile Jona o meditše hlapikgolo, ke be nka e dumela. A ka kgona go e lokiša. Seo Modimo a se boletšego, Modimo o kgona go se tšweletša, ka mehla O boloka Lentšu la Gagwe. Ka fao, Jona, re dira metlae ka yena . . .

137 A o kile wa hlokomela hlapi ge e thuta? E tsoma dijo tša yona. Gomme ka gona ge e ija, e ya thwi fase go ya botebong gomme e khutšiša mafegwana a yona botebong. Fepa hlapigauta ya gago gomme o hlokomele seo se diregilego. Di

dira mpana tša tšona tše nnyane di tlale, gomme di ya fase gomme di bea mafegwana a tšona godimo ga botebo, gomme di robala fao gomme tša e tšea bonolo.

¹³⁸ Go lokile, ye kgolo ye ya go lokišwa hlapi e tlile mmogo gomme ya metša moporofeta yo. Gomme ya ya fase botebong bja lewatle, gomme mohlomongwe dikgato tše masomenne go subelela kua. E ile tsela fase, go ikhutšiša ka boyona godimo ga botebo bja lewatle.

¹³⁹ Bjale ka mehla re gopola ka Jona. Gomme yo mongwe le yo mongwe o re, “Bjale ke rapeletšwe, eupša seatla sa ka ga se kaone. Ke rapeletšwe, eupša ga ke ikwe bokaone.” Le seke la be la goelelela Jona.

¹⁴⁰ Bjale lebelela dika tše a bego a na le tšona. Bjale, lefelo la pele, o be a le ntle lewatleng la ledimo, gomme o be a tšwele tseleng ye Modimo a bego a mo rometše. Diatla tša gagwe le maoto a gagwe di be di bofilwe. O be a lahletšwe ka go la lewatle, le le galifilego la ledimo, gomme hlapikgolo e ile ya mo metše gomme ya ya thwi fase ka botebong bja lewatle. Gomme o be a robotše fao ka gare ga mahlatša, ka mpeng ya hlapikgolo, mengwang ya lewatle go dikologa molala wa gagwe. Gomme ge a lebelela ka tseleng *ye*, e be e le mpa ya hlapikgolo. A lebelela ka tseleng *yela*, e be e le mpa ya hlapikgolo. Mo gohle mo a bego a lebelela, e be e le mpa ya hlapi. O bolela ka molato wa dika, a ka no ba a be a na le wona. Eupša le a tseba gore o boletše eng? O rile, “Ke maaka a mafeela. Nka se sa a lebelela, eupša gatee gape ke tla lebelela tempeleng ye kgethwa ya Gago.”

¹⁴¹ Ka gore, Solomon, monna wa tlhago wa lefase, yo a rapetšego go gafeng ga tempele, o rile, “Morena, ge batho ba Gago ba le bothateng kae kapa kae, gomme ba lebelela lefelong le le lekgethwa, gona o kwe go tšwa Legodimong.”

¹⁴² Gomme Jona o be a na le tumelo go se Solomon a se rapeletšego. Gomme Modimo o mo lokolotše go tšwa go hlapikgolo, ka morago ga matšatši a mararo le mašego. A ka no ba a be a beile tente ya okisitšene tlase kua. Ga ke tsebe se A se dirilego, eupša O mmolokile a phela matšatši a mararo le mašego, go ya ka Lentšu. Gomme Lentšu le a rereša.

¹⁴³ Go lokile, ge Jona, ka fase ga maemo ao, a kgonne go lebelela gape go tabarenekele yeo monna a e dirilego, ke ga kakang go fitiša gore wena le nna, bošegong bjo, go lebelela go Tempele fao Jesu a emago ka seatleng se setona sa Bogoši, ka Madi a Gagwe Mong, a dira dipoelano go boipolelo bja rena, ka dika tša rena tše nnyane! Le seke la sola Jona, gomme ka gona lebelela seo se fošagetšego ka wena. Lebelele go tshephišo, “Modimo o boletše bjalo!” Ge le le bana ba Abraham, “Modimo boletše bjalo!” O dirile tshephišo, gomme seo se a e rarolla.

144 Hlokomela, ka moka batho ba be ba le ka ntle go thea dihlahi, gomme ba gago disefo tša bona le dilo. Ka morago ga lebakana, godimo go tla modimo wa lewatle, hlapikgolo, e kitimela go ya lebopong. Yo mongwe le yo mongwe a wa ka matolo a gagwe. Modimo o tseba gore a ka dira dilo bjang. Gomme e ile ya fihla thwi lebopong gomme ya letswetša leleme la yona ntle, gomme, ge e dirile, fa go tla moporofeta a sepela thwi go tšwa molomong wa hlapikgolo. Moporofeta! Modingwana wa tshwela moporofeta ntle godimo ga leboho. Ga go makatšhe ge ba ile ba sokologa. Le a bona?

145 Seo e be e le seka. Jona a tlišitšwe ke hlapikgolo, o be a le seka. Ke eng se a se dirilego? E be e le seka go tšwa go Modimo. Na lentšu le boletše eng? “Sokologang goba le senyega, mo matšatšing a masomenne.” Seka sa Modimo; Lentšu la Modimo! Ka mehla, ge Modimo a romela seka, Modimo o romela lentšu la Gagwe ka morago ga seka seo. Hlokomela, “Sokologang, goba mo matšatšing a masome nne toropokgolo ye ka moka e tla senyega.”

146 Johanne moporofeta ponagalo ya gagwe lefaseng, ka morago ga mengwaga ye makgolo nne ntle le moporofeta; seka ka morago ga mengwaga ye makgolo nne, ya gagwe a tšwelela. Nako yeo ye nnyane ya boiketlo!

147 Bjale ge o le wa semoya o tla swara seo ke se bolelago. A nke Modimo a bule tlišaoganyo ya lena. E bile botelele bjo bokae!

148 Makgolo nne a mengwaga, Israele e se na le moporofeta, dikereke di be di raragane kudu, gomme nako ye mo go tla Johanne lefelong la tiragalo. Johanne e be e le moporofeta, seka sa gore Mesia o be a eya go bolela ka morago ga gagwe. Hlokomela. Ka baka la gore, Maleaki 3 e rile, “Ke tla roma motseta Waka pele ga sefahlego Saka, go lokiša tsela, go lokiša batho.”

149 Lebelela Johanne, go se na le go ikgopolela ka go yena. Ga se a ke a tšea letago le le itšego. Ba lekile go mmitšša Mesia; eupša a re, “Ga ke na le maswanedi go tlemolla dieta tša Gagwe.”

150 Eupša ka pejanya ge Jesu a tšweletše, O bile le seka, Pilara ya Mollo, Seetša ka godimo ga Gagwe, bjalo ka leeba sa tla fase lentšu la re, “Yo ke Morwa moratwa Waka, Yo Ke kgahlwago ke yena.”

151 Hlokomela, gomme ka pela Johanne a re, “O swanetše a phagame. Ke swanetše go kokobela.” O ile a neela Kereke go Kriste. Amene.

152 Re a botšwa gore, matšatšing a mafelelo, se tla ipoletša gape! Go tla ba Molaetša wo o tlogo pele, wo o tlogo go tsebiša Mesia go batho. Gomme o tla ba ka tsela yeo e lego gore,

ba tla hloka polelo go swana le ge ba dirile nako yela. O o tshephišitše. Ye e latelago tema ya Mateo, ya Maleaki, e re botša ka wona. Hlokomela.

153 Ba botšišitše ka wona. Tlhago ya Johanne e mmapeditše le moya wo Eliya. Bjale hlokomela baporofeta ba babedi.

154 Bjale, Eliya e bile monna yo a tsogilego ka nako ya Israele, ka tlhakahlakanong.

155 Ahaba e be e le kgoši. Gomme basadi ka moka ba be ba ekiša Jezebele, gomme go molaleng ba be ba tšhela hlogomeetse ba kota meriri le se sengwe le se sengwe, go molaleng gore go swana le lehono. Gomme ka moka ba be ba ile ka morago ga Jezebele. Gomme badiša ba gopola, “Seo e be e no ba se se kaone. Ba tlogeleng ba nnoši. Ba tlogeleng ba se dire.”

156 Gomme ka nako yeo, Modimo a tsoša monna go tšwa lešokeng, ka leina la Eliya. Gomme le bile re no se tsebe le moo a tšwago. O be a se na le sekolo seo se ka mo tsebago. Eupša o ile a emelela, gomme a ahlola ka moka dilo tšeo. O ile a ahlola peakanyo yohle.

157 Ge a be a ka tla lefelong la tiragalo, lehono, o be a ka ahlola peakanyo ya rena le rena.

158 O ile a ahlola Jezebele yo mongwe le yo mongwe. Gomme ya, mafelelong, e bile yena yo a go robela moporofeta fase. A tšhabela ntle, bjalo ka Johanne; a robala ka fase ga mohlare wa mojeniba ge Jezebele a be a eya go mmolaya. O be a mo hloile.

159 Gomme ka nako yeo re hwetša gore ge Johanne a etla, go tšwa lešokeng gape, morati wa lešoka, ka molaetša thwi go basadi ba sebjale ba phelago ba hlakilwe gomme ba nyetšwe, gomme ba nyetšwe gape, o ile a ripaganya selo seo diripana. Ga A tšwe sekolong se se itšego. O tšwa go Modimo, monna yo a romilwego go tšwa go Modimo. Gomme o ile a ahlola basadi ba sebjale, kgahlanong le bona kudu, gomme o be a sa goge matswele. Eupša o boletše pepeneneng a re, “Nako e be e le seatleng, Mesia o be a eya go bolela.” Lebelelang go seo.

160 Bjale bapetša nako ya go tla ga pele ga Eliya le ba bangwe ba baporofeta ba ba sebjale ba lehono, ba dumelelago bo Jezebele ba bona go ripa meriri ya bona, le go apara dišothi, go kgoga disekerethe, se sengwe le se sengwe ba nyakago go se dira, ba ba hlahla go dikologa. Bokaone a seka a bolela seo, yena a ka mo tlogela, a hwetša yo mongwe. Ba ba hlahla go dikologa ka dithutotayo tša madirwa ke-monna; seo ke dihlong, dithuto tša monna. Gomme, ka go dira seo, ba dira melao ya Modimo go ba ye e se nago maatla, ka gore ba ka kgona go tšoenana kereke gomme ba no fela ba ipolela go ba Bakriste, gomme ba swara tokelo tša bona gomme ba re ke bona Bakriste, gomme ba tšwela pele. Seo ke se ba se nyakago. Seo ke se ba se dirilego nakong yeo.

¹⁶¹ Eupša, elelwa, ke nakong ye e swanago le yeo, bjalo ka ge Modimo a tshephišitše go Maleaki 4, gore O tla phethagatša Lentšu gape. Seo ke therešo. Lebelelang fao re lego lehono, go no swana le ka fao go bego go le ka gona nakong ya Johanne, go no swana le ka fao go bego go le ka gona dinakong tše dingwe.

¹⁶² Lebelela go Amos yo monnyane yo ge a tsogela godimo, mothaka yo monnyane wa kgale. Ga re tsebe mo a tšwago. E be e le monna wa modiši. Modimo o be a mo tšeeše mafulong a dinku le mafulong a dikgomo, gomme, gomme a mo hlahla. Gomme ge a etla Samaria, gomme ge a fihla godimo gomme a phagamela godimo bokagodimo ga thabana yela letšatši lela, a lebelela fase kua. Gomme letšatši le phadima godimo ga hlogo ya gagwe ya lefatla, gomme maledu a gagwe a masehla, gomme mahlo a gagwe a le mmogo gomme a benya. Mahlo a gagwe a bomodimo a phatsima, e sego ka lebaka la ponagalo yeo baeti ba bego ba e bona ge ba be ba etla ka go yona, ka baka la gore toropokgolo yohle e be e neetšwe go sebe.

¹⁶³ Ke mang yo monnyane yo, a sa tsebjego motho? Eye, ke Amos, moporofeta. O porofetile matšatšing a Jerobaom wa Bobedi, kgoši ya legwaragwara, a bego a tlogetša batho ba dira se sengwe le se sengwe. Baprista ba be ba le ka moka go sona. Ba be ba agile dikereke tše botsebotse. Ba be ba na le moaparo wo mobotsebotse. Basadi ba bona ba be ba hloka maitshwaro. Ba be ba apara ka tsela ya nngwe le ye nngwe yeo ba bego ba nyaka. Baeti ba be ba kgeregela ka gare mo gongwe le mo gongwe, go bona basetsana ba ba botse le go tšwelapele ga bona.

¹⁶⁴ E no ba ye nngwe gape ya sebjale U.S.A., ba be ba swanetše go ba batho ba Modimo. Ga go le yo motee a bolelago selo ka yona. E bonala e le kgomarelo kudu go batho. Les- . . .

¹⁶⁵ Lesome seswai la mengwaga bjale, lehono! Rebekah waka o lesomeseswai la mengwaga ka bokgale, lehono. Lesomeseswai la mengwaga, ke kgabagantše setšhaba se, ke sola dilo tše. Gomme ge ke etla morago, ngwaga ka morago ga ngwaga, go na le ba bantšhi basadi ba go kota-meriri go feta ba ba bego ba le gona la mathomo ge ke be ke thoma.

¹⁶⁶ Yo mogolo, wa go tsebalega moreri wa Pentecost o ntšeeše ka kamoreng, e ka ba ngwaga wa go feta, wa gabotse, motsebalegi-kudu, monna wa go tsebalega lefaseng-ka bophara. O ile a re ke. . . “Ngwanešu Branham, a nke ke bee diatla tša ka godimo ga gago gomme ke go rapelele.”

Ka re, “Nna ga ke babje.”

¹⁶⁷ A re, “Eupša go na le se sengwe se se fošagetšego.” A re, “Ngwanešu Branham, o tla šuhla bodiredi bja gago. Ga go le yo tee yo a yago go dirišana. Ga go makatše bareri ba ka se dirišane le wena; ke ka tsela ye o ahlolago bona basadi.”

A re, “Bona batho ba go bitša moporofeta.”

Ka re, “Ga se nke ke re ke be kele yena.”

168 A re, “Eupša ba nagana gore o yena.” A re, “Ke dumela selo se se swanago.” A re, “O be o bileditšwe go rapelela balwetši.” A re, “Rapelela balwetši, gomme o tlogele bona basadi ba nnoši. O gabotša maikutlo a bona.”

Ka re, “Bjang?”

169 A re, “Ka go bolela ka bona gore ba apere meriri ya go kotwa le dilo.”

Ka re, “Seo ke phošo.”

170 Beibele e rile, “Mosadi yo—yo a ripago moriri wa gagwe, magatšagwe o na le tokelo ya go mo tloša ka tlhalo.” Tlwa therešo. “O hlompolla hlogo ya gagwe.” Seo ke se se boletšwego ke Beibele. Bjale ga ke tsebe ge e ba o rata seo goba aowa, eupša seo ke se Beibele e se boletšego, ka go Ba pele Bakurenthe.

171 [Lefelo la go se be le selo godimo ga theipi.—Mor.] . . . letlalo-swine go fihla ge letlalo le le ka ntle. Gomme ka gona ba—ba tla go dikologa, ba re, “Ka baka la eng, Morena Branham, woo ke wona feela mohuta wa diaparo ba o rekišago.”

172 Ba sa na le dipahlo le metšhene ya go roka. Ga go na le boitšwareletšo. Basadi ba Amish le Dunkard ba sa di apara. Nnete. [Phuthego e phapha diatla—Mor.]

Gomme go diregile eng? Ba tšwela ntle kua gomme ba tšwela pele.

173 Mosadi o rile, “Go lokile, Morena Branham, ga ke apare dišothi. Ke apare s- . . .” Ke eng tšona, terapo kgoro- . . . [Ngwanešu o re, “Dikgorometša terapo.”—Mor.] Eye. A re, “Ke apara tšona.”

174 Ka re, “Seo se befile go feta.” Ka re, “Beibele e re, ‘Ke makgapa gore mosadi a apare seaparo se se swanago le sa monna.’” Gomme ya mohuta mang ya go lebelelega bohlaswa ponagalo ya United States bjale! Le a bona? Seo ke therešo.

175 A nke ke go botše se sengwe, kgaetšedi. O ka no ba o hlwekile bjalo ka lili, go mogatšago goba mogwerago wa mošimane, eupša ka Letšatši la Kahlolo o ya go arabela go dira bootswa. Jesu o rile, “Mang le mang yo a lebelelago mosadi, gomme a mo kganyoga, o šetše a dirile bootswa le yena.” Ge modiradibe yola a go lebeletše, gomme o swanetše go araba ka Letšatši la Kahlolo. O itšweleletše ka bowena go yena. E a go swanela ka bowena. Uh-huh.

176 Ke ka baka la eng mosadi wa bomodimo a nyaka go apara ka mkgwa woo? Ka gona o ipolela go ba le Moya wo Mokgethwa ka baka la gore o boletše ka maleme gomme wa

kitimela godimo le fase lebatong? Seo, go le bjalo, ke bone bahetene ba dira seo, Mahotenthotse. Moya wo Mokgethwa ke tlhweko, bokgethwa, go se tšhilafatšwe. Nnete.

¹⁷⁷ Monna yo o rile, “Ge o . . . Ba go dumela go ba moprofeta. Ka baka la eng o sa ba rute go amogela dimpho tše kgolo tša semoya, le ka fao ba ka direlago Modimo dilo? Ka baka la eng o sa ba rute seo ge o le moprofeta?”

¹⁷⁸ Ka re, “Nka ba ruta bjang algebra ge ba sa kgone le go ithuta bo ABC ba bona?” Le a tseba gore ABC e ra go reng? Ka mehla dumela Kriste. Uh-huh. O ya go se dira bjang seo? Bona, o nyaka go ya tsela godimo *kua*, go na le gore o thome *mo*.

¹⁷⁹ Modimo o tla aga Kereke ya Gagwe godimo ga motheo wa Jesu Kriste, gomme seo ke Beibele. Ka ntle ga woo, ka moka mobu ke lešabašaba le le subelelago. Modimo ga a fetoge. Tlhago ya Gagwe ga e fetoge.

¹⁸⁰ O dirile basadi go fapana le monna, le monna go fapana le basadi. O ba apešitše go fapana, gomme o ba nyaka ba dula ka tsela yeo. Le a bona? Basadi ba nyaka go lebelelega bjalo ka monna, gomme monna o nyaka go lebelelega bjalo ka basadi. Oo, nna! Phapošo ye bjalo! Ke . . . Gomme selo sohle, se lebelelega bjalo ka ge o ka re se kgomaretše batho, gomme o ka se se fetole. Se lebelelega bjalo ka nkokoi ye kgolo, boso bjo bogolo; ge o kwišiša se ke bolelago ka sona, ka moyeng. Nkokoi e ba swere, gomme ga ba—ga ba kgone go no tloga go tšwa go yona; Hollywood ye ntšhi kudu, thelebišene ye ntšhi kudu, lefeela le lengwe le lentšhi kudu. Se sengwe le se sengwe re na go le sona se sentšwe. Ga go makatše, “Ge mošomo o sa kgaoletšwe ka boripana, ka baka la Bakgethiwa, ga go na le nama ye e ka phološwago.”

¹⁸¹ O rile, “Ga se ka ke ke tseba seo peleng.” Go lokile, bjale o a se tseba, go tloga bjale go ya pele. O a bona? Seo . . . Bokaone ke emiše seo. A re yeng morago. Hlokomela.

¹⁸² Johanne e be e le seka. Gomme elelwa seo, ka tsela ye Modimo a e dirilego nako ya mathomo, ke ka tsela yeo A tla e dirago gape. O tshephišitše go dira. Bjale, Modimo ga se a ke a diriša sehlopha sa batho, ka nako ye nngwe, ka seo.

¹⁸³ Elelwa, go be go le sehlopha nako ye nngwe yola, yo mogolo monna a bego a bitšwa Ahaba, o ile a ikhweletša . . . o ile a ikhweletša makgolo a mane a baporofeta ba Baisraele. Bjale, bona e be e se baporofeta ba bahetene. Makgolo a mane a baporofeta ba Israele. Ka moka ga bona ba be ba na le grata tša bona le se sengwe le se sengwe, ba na le sekolo se segolo.

¹⁸⁴ Go be go na le monna wa bomodimo a bitšwa Josefate, yo e bego e le kgoši ya Juda, gomme a tla fase. Gomme fao ke mo modumedi a hlakanago le yo e sego modumedi. Dilo di ile tša fošagala.

185 Gomme a re, “Ramoath-Gilead.” Bjale hlokomela se, ka fao e ka kgonago go ba therešo. O ile a re, “Ramoath-Gilead ke ya rena, tletlolo kua. Tletlolo ka karolong ya naga godimo kua, ke ya rena.” Joshua, ge a aroganya dinaga, o file yeo go Israel. Gomme Bafilisita, bahetene, ba tlile ka kua gomme ba e tšea go tšwa go bona. A re, “Yeo ke ya rena.”

186 Bjale lebelela gore bjang, motheong, batho ba ka kgona go ba therešong gomme go le bjalo ba E foša. Selo seo gabotse e be e le sa Israel. Eupša ka moka ditshephišo tša Modimo, ngwanešu, ke ge feela, le a bona, “Ge ba sepela pele ga Morena.”

187 Bjale lebelelang mo. O rile, “A o ka hlatloga le nna, gomme o nthuše go tšeela naga yela morago? Go lokile, seo, bona bana ba Bafilisita ba tlatša dimpa tša bona kua, ka korong yeo e lego ya Israel.” Seo ke therešo go ya ka Mangwalo. A re, “Nthuše go hlatlogela kua gomme re ba hwetše.”

188 A re, “Go lokile, nna . . .” Fao o ile a dira phošo ye kgolo. “Tšaka dikoloi ke tša gago, banna ba ka ba bjalo ka ba gago. Ke tla ya le wena.”

189 Gomme ka gona Josefate a thoma go nagana, le a tseba. “A re, a re ka se botšiše Morena ka se pele re eya?”

190 “Oo, gabotse.” Ahaba a re, “ka nnete. Uh-huh. Ntshwarele. Ke—ke be ke swanetše go ba ke naganne ka seo.”

“A ga go moporofeta lefelongtsoko?”

191 “Oo, therešo. Ke na le—ke na le—siminare sa bona tlase mo, ba bakaone bao o ka go go ba bona. Ka moka ba apara diaparo tše kaonekaone. Ke baithuti ba go pholetšhwa-ba godimodimo. Ke ba rutile, go fihla mothalong. Re tla ya re ba tšee.”

192 Ka fao ba ile ba ya tlase kua. Gomme ka moka ba tla mmogo. Ba be ba se na le boikaketši. Ba ile ba rapela gomme ba rapela gomme ba rapela, go fihla ge ba bona pono.

193 Ka gona ba tla godimo. Gomme yo mongwe wa bona o be a itiretše dinaka tše pedi tše kgolo ka tshipi. A re, “Ka se o ya go pitileletša Bafilisita, goba ba—ba Baasiria, go tokologa go tšwa ka nageng.” A re, “GO RIALO MORENA. Eya godimo, Morena o na le wena.” Yo mongwe le yo mongwe wa bona, nako yeo, sammaletee, ba wela ka moyeng. Baporofeta ba Israel ba re, “Eya godimo, Morena o na le wena.” Le re, a se ke Mangwalo? “Modimo o be a file bohwa go batho, gomme lenaba le na le bjona. Le na le tokelo ya go ya le bo hwetše.”

Bjale, Pentecost, ke nyaka le hwetša thuto mo.

194 Eupša, Josefate, ka ge e le monna wa bomodimo, o ile a re, “Go na le se sengwe se sennyane sa go fošagala.” A re, “A ga o na le yo mongwe gape?”

195 “Yo mongwe gape, ka morago ga ba makgolo a mane baporofeta ba go hlahlwiwa gabotse ba eme mo?” Ba bantšhi go lekana le ba lebatong la fase mo. “Ba eme ka sammaletee, ba re, ‘GO RIALO MORENA.’ E buše morago, gomme ba re, ‘Joshua o file rena naga. Ke ya rena. Eya o e tšee!’”

196 Eupša Josefate o ile a kgopela yo mongwe o tee. A re, “A ga go na le yo mongwe gape o tee re ka kgonago go botšiša Morena ka yena?”

197 A re, “Oo, go na yo motee gape, eupša,” a re, “ke mo hloile.” Uh-huh, uh-huh. A re, “Ke Mika, morwa wa Imla.” A re, “Ke mo hloile. Yena ka mehla o bolela dilo tše mpe ka nna.”

A re, “Le seke la lesa kgoši a bolela bjalo. Eyang go mo tšea.”

198 Gomme ba ile ba roma dimamathana gona kua. Gomme ba bangwe ba bona ba ile ba re, “Bjale, Mika, ke nyaka go go botša se sengwe. Bjale, ba go ntšhitše mogofeng, rakile go tšwa kopanelong e sego kgale go fetile, ka baka la gore ka mehla o bolela dilo tše mpe ka batho. Bjale ge o nyaka go hwetša karata ya gago ya kopanelo morago, o bolele dilo tše diswanago tše ba di dirago, gomme, oo, ba tla no go tšea thwi ka fase ga letsogo la bona.”

199 Eupša o ile a direga go ba gore ka nnete o be a le moporofeta. O ile a re, “Bjalo ka ge Morena Modimo a phela, ke tla bolela feela se Modimo a se beago ka molomong wa ka.” Oo! Modimo a šegofatše monna. A re, “Emang go fihla bošegong bjo, gomme ke tla bona se Morena a mpotšago sona.”

200 Mosong wo o latelago a re, “Eyang pele godimo, eupša ke bone Israel e šwalalane bjalo ka dinku tše di se nago modiši.” Ka gona o ile a tšea pono ya gagwe gomme a e bapetša le seo Eliya a ilego a se bolela, seo se ilego sa diregela Ahaba. O be A ka šegofatša bjang seo se bego se rogakilwe? Go sa kgathalege gore ga kae. . .

201 Ke rena setšhaba sa bomodimo. Kereke ya Pentecost, Baptist, le Methodist, le go ya pele, ke kereke tša Bokriste, eupša o ka kgona bjang go šegofatša se Modimo a se rogakilego? Ga ke tshwenyege, o re, “Ke—ke tšoenana se. Ke dirile se.” Seo ga se na le setee go dira ka sona. Lebelelang seo le se dirilego. Lebelelang Pentecost, ka fao ba hlephišitšego dithapo. Lebelelang seo le bego le le sona, gomme le lebelele se le lego sona bjale. Ga go makatše, mahlo le, mahlo a fufetše.

202 Ka gona o, Ahaba, o. . .Moprasta yo o mo iteile ka molomong. Gomme a re, “Mmeeng.” gomme Ahab a re, “mmeeng morago kua ka toronkong ya ka gare. Ge ke bowa morago ka khutšo, ke tla šimana le monna yo.”

203 Yena a re, “Ge o ka tsoge wa bowa morago, Modimo ga se a bolela le nna.” Uh-huh? Le a bona? Fao go be go le moporofeta, fao go be go le seka; fao go be go le lentšu la Gagwe. Gomme, go feila go le obamela, go ile gwa tliša kahlolo.

204 Moya wo Mokgethwa ke moporofeta wa rena lehono. Feila go kwa Lentšu la Gagwe? O tsebja ka Lengwalong, gore O tla bolela dilo tše. Jesu Kriste, sebopego sa Moya wo Mokgethwa!

205 Modimo o šomane le monna yo motee yo. Yo, Modimo ga se a ke a šomane le sehlopha; e be e le monna yo motee. Eliya o be a se sehlopha. Johanne o be a se sehlopha. Ba be ba se sehlopha sa kereke ya leina, e sego le o tee wa bona. Eupša ka moka go bona ba ile ba sola seo. Seo ke therešo. Johanne o rile, “Le seka la gopola gore re na le Abraham ke tatago rena. Modimo o kgona go tsošetša Abraham bana maswikeng a.”

206 Gomme seka sa nako ya mafelelo se tla ba le Lentšu la nako ya mafelelo. Gomme seka sa nako ya mafelelo se tla ba go ya ka seo se boletšwego pele ka Beibeleng. Gomme Lentšu la nako ya mafelelo, leo le latelago seka sa nako ya mafelelo, le tla bapetšwa tlwa ka Lengwalong, e tla ba Lengwalo leo le tshephišitšwego.

207 Bjale re badile ka go Luka 17 gore seka sa nako ya mafelelo se tla ba eng, se tla ba bjalo ka ge go bile ka Sodoma, tshephišo. Gomme re na le Sodoma ka tlhagong, ke ka baka la eng re sa dumele seka ka semoyeng mo? Ge le ka kgona go bona Mangwalo, gape, Luka 17 ke seka, gomme Maleaki 4 ke Lentšu. Seka se be se le bjalo ka Modimo a bonagatšwe nameng, a tseba diphiri tša pelo; gomme Lentšu la Maleaki le be le retolla batho go tloga dithutotumelong tša bona, go boela morago go Tumelo ya botate. Seo ke seka.

208 Le a tseba gore ke eng? Ke a tswalela bjale. Dika ka mehla di a amogelwa, therešo; eupša, lentšu, oo, aowa. Lentšu leo le latelago seka, ga ba nyake selo go dira ka leo. Eye.

209 Seka sa Jesu, bjalo ka Mesia, go fodiša balwetši, ba ile ba amogela seo. Eupša letšatši le lengwe O ile a re, “Nna le Tate re Batee.”

210 Oo, nna, lentšu leo le ile la se amogelwe. Ba ile ba re, “Wena o Itira Modimo, yo a lekanago le Modimo.”

O ile a re, “Ke nna Morwa wa Modimo.”

211 “Oo, nna, Modimo a ka kgona bjang go ba le Morwa? Le a bona, a go be kgole go Modimo go ba le Morwa!”

212 Eupša, le a bona, ba be ba dumela se—se seka, balwetši ba be ba kgona go fola, gomme, oo, go be go makatša, go be go no ba bothakga. Eupša ge go etla go lentšu, ba be ba sa nyake go dumela lentšu. Ba dirile eng? Ba Mmeile ka ntle.

213 Gomme a o a tseba eng? Beibele e a re botša, ka go Kutollo ya 3 tema, go Lebaka le la Kereke ya Laodikia, gore O tla dirwa selo se se swanago. O be a le ka ntle ga kereke. Ke Lentšu le le dirilwego go bonagala. O be a le Lentšu le le dirilwego go bonagala. O sa le Lentšu le le dirilwego go bonagala.

214 Ge le ka kgona go dumela seka sa Sodoma, sa Luka, ge le ka kgona go dumela seo, gona ke ka baka la eng le sa amogele Lentšu la Maleaki 4? Bona, ka baka le eng le sa, lena? Le ka kgona go hlatselwa. E nnoši tsela le ka kgonago go dirwa ke. . . Seka se ka kgona go netefatšwa, eupša o swanetše go amogela Lentšu.

215 Moshe o be a romilwe go ya tlase, ka tlhagong, gomme a hwetše seka sa semoya gomme a biletše batho morago go tshephišo ya botate.

216 Maleaki 4 ke go bušetša batho “Morago go Tumelo ya botate.” Oo, boang, O difofu le bašwallanywa, ga gabo lena!

217 Ke tswalela, ke tla bolela se, nakong ye ya mafelelo. Moporofeta o rile, “E tla ba Seetša nakong ya mantšibuana.” Lebelela, o rile, “Go tla ba letšatši leo le ka se bitšwego mosegare goba bošego.” Bjale theeletša. Ke a tswalela. “Go tla ba le letšatši. . .” A nke se se nwelele botebong, gomme a nke Modimo a se bee ka pelong ye nngwe le ye nngwe ka mo setšhabeng se, bošegong bjo, ka mo auditoriamong ye. Moporofeta o rile, “Go tla ba le letšatši leo le ka se kgoneng go bitšwa mosegare goba bošego, go ka se bonale gabotse, letšatši la kgudi le pula. Eupša,” o rile, “nakong ya mantšibua, go tla ba le Seetša.”

218 Bjale, elelwang, letšatši ka mehla le hlaba ka Bohlabela gomme le ya bodikela. Tlhabologo e latetše letšatši. Le tseba seo. Gomme, hlokomelang, la go swana letšatši leo le hlabago ka Bohlabela ke letšatši le le swanago le le pshirimago ka Bodikela. Bjale, tlhabologo e sepetše tlwa le letšatši, go fihla bjale Bohlabela le Bodikela di kopane. Re ka Lebopong la Bodikela; Bohlabela le Bodikela.

219 Gomme, elelwang, Ebangedi e sepetše tsela ye e swanago. E tsogetše godimo ka Bohlabela, go tla ga Jesu Kriste, M-o-r-w-a, e sego l-e-t-š-a-t-š-i. M-o-r-w-a, Morwa wa Modimo, o tsogile ka Bohlabela, go batho ba Bohlabela.

220 Gomme bjale go be go le letšatši leo batho ba bego ba tšoena kekere, ba dira dikereke tša maina, e no ba seetša sa go lekanela go bona, “Go lokile, re tla ba le kereke. Re tla aga se. Re tla aga sekolo. Re tla aga sepetlele. Re tla ruta. Re tla ba le siminare.” Ba be ba na le seetša sa go lekanela go dira seo.

221 Eupša, elelwang, Beibele e rile, moporofeta wa Morena, ka Beibeleng, e lego GO RIALO MORENA, “Letšatši le le

swanago leo le phadimilego ka Bohlabela, le tla phadima gape ka Bodikela, ka nako ya mantšibua. Go tla ba Seetša ka nako ya mantšibua.”

²²² Ke eng se A tlogo go se dira? Seo se dira tlwa seo A se boletšego go Luka 17 tema. “Ka nako ya mafelelo, ge Morwa wa motho a utollwa ka tsela ye e swanago ye A bego a le ka yona ka Bohlabela, Morwa yo a swanago a phadima, Maatla a a swanago, Moya wo Mokgethwa woo swanago, Selo se se swanago se dira selo se se swanago. Go tla ba Seetša ka nako ya mantšibua.”

²²³ Letšatši le le swanago le le sepetšego; yo a swanago M-o-r-w-a o sepetše; o tla fase go kgabola Bohlabela, go tšwa go Paul; a tshelela ka Germany, go Martin Luther; a tshelela gape, ka kgogedi ya Gagwe ye e latelago, gomme a tloga go tloga fao go ya England, go John Wesley; a taboga go putla Lewatle la Atlantic, go ya United States, go Pentecost; gomme bjale Pentecost e ipheleleditše ka boyona ka ntle, gomme bjale re Lebopong.

²²⁴ Ye nngwe le ye nngwe ya tšona, e ithereletše leina, go no swana le ka mo ba dirilego, ba dirile mokgatlo woo Modimo a o rogakilego. Pentecost, le ka moka, ba dirile seo.

²²⁵ Eupša O ile a re, “Go tla ba Seetša nakong ya mantšibua. Go tla ba le seka sa hlaba ka nako ya mantšibua.” Le seke la Se foša, bagwera. Le seke la Se foša. Bjale, yena Morwa yo a swanago o tla fa Seetša se se swanago. Lona le-tša-tši le le swanago le fa se se swanago seetša sa le-tša-tši. Yo a swanago M-o-r-w-a o fa se se swanago Seetša sa M-o-r-w-a.

²²⁶ Bjale, ye ga se polelo yaka. Yo mongwe le yo mongwe mo, o a tseba Beibele e bolela seo, emišang diatla tša lena. [Phuthego e re, “Amene.”—Mor.] Seo ke therešo tlwa.

²²⁷ Bjale, le ka kgona, go tšwa go lena. Dumelang gore Morwa wa Modimo, Jesu Kriste, o bile, ga se a hwa. O a phela. O ka boikokobetšong, o kokobetše. Ka mehla o be a dula ka mogkwa woo. Tsela ya go ya godimo ke fase. Ikokobetše ka bowena, tlogang go tšwa go dikelello tša lena tša bosetatšhe, gomme le dumele Morena Jesu. Bonang seka, ka gona le dumele Lentšu. Boelang, O bašwallanywa, ga gabo lena!

A re inamišeng dihlogo tša rena.

²²⁸ “Gomme ge ba sa dumele Lentšu la seka sa pele, ka seatleng, bjalo ka ge go bile bjalo ka Moše, gona dira seka sa bobedi. Ka gona, ge ba sa dumele seka se, gona tšea meetse (meetse a emela bophelo) a o a lego ka go lewatlekgolo goba lewatle, a tšhele godimo ga lefase, a tla ba madi.”

²²⁹ Tate wa Magodimong, ka nnete ke llata bjale, eupša O tshephišitše gore go tla ba Seetša ka mantšibua. A nke Lentšu la Ebangedi ya rena le nwelele botebong ka dipelong tša batho, ge ba gopodišiša ka Lona gomme ba ithuta lona ka Lentšu.

230 Šegofatša setšhaba se, Morena. Šegofatša batho ba. Ba bone ba dutše fa, ba swerwe ke tlala, ba go diila bana ba be ba ragelwa ka gohle gomme ba gatelelwa ka gohle, le se, re tseba gore Sathane o dirile seo feela go no ba fougatša go tšwa go selo ge Se fihla fao. A nke ba, bošegong bjo, ka sammaletee, ba dumele Jesu Kriste, ba dumele tshephišo ya Gagwe, gore O tsoigile go tšwa bahung.

231 Wena o rile, “Ka nako yeo ye ba sa naganego, ka gona Morwa wa motho o tla tla.”

232 Thwi ge kereke e na le ya yona, e bitša tšhelete ye ntšhi, e aga dimilione tša ditolara ka meago. Ba tla ba kaone kudu, Tate, ke a dumela, morago le go ema khutlong, ba letša tha—tha thamporini, ka kefa ka diatleng tša bona, moropa wa kgale khutlong bjalo ka Salvation Army, go feta ka mo go ka bago ka gona go dula ka mebušareng ye megolo ye bošegong bjo, ba leka go ipapetša le lefase, “Ba na le sebopego sa borapedi, gomme ba gana Maatla a bjona.”

233 Faa, Morena, bošegong bjo, gatee gape, Morena; bjalo ka Samson a ile a goeela, “Gatee gape, Morena, gatee gape.” Anke go tsebje gore Wena ke wena Kriste, Morwa wa Modimo; wa go swana maabane, lehono le ka go sa felego. Gomme itsebatše ka Bowena ka magareng ga rena, gore ba ke ba bone seka, mohlomongwe ba tla dumela Lentšu. Ka go se, ke kgopela ka go la Jesu Kriste Leina. Amene.

234 Re ya go bitša mothalo wa thapelo, thwi ka pela. Ke bone ka nnete ke nako thwi bjale re bego re šwalalana. Eupša a re beng le mothalo wa thapelo, feela mothalo wo monnyane wa thapelo, gomme re tla thoma bosasa.

235 O neela ntle dikarata tša thapelo lehono. Ka fao, re neela ntle dikarata letšatši le lengwe le le lengwe, gore yo mongwe le yo mongwe a kgone go hwetša sebaka ba ba tlogo, nako ya go se tsebje. Go tsena ka mothalong wa thapelo, seo ga se go fodiša. Yo mongwe le yo mongwe o a tseba, ka kopanong ye nngwe le ye nngwe, go na le ba bantšhi ba ba fodišitšwego ka ntle kua go feta ba ba fodišitšwego godimo mo, le a bona, ka mehla. Moya wo Mokgethwa e no ba motlalagohle. O no leka feela go hwetša badumedi, seo ke moka, A ka kgona go fihla.

236 Neela dikarata tša thapelo P, go swana le Paulo. A re, re be re le kae. . . Go lokile, bitša go tloga go tee. Tee, pedi, tharo, nne, tlhano, tshela, šupa, seswai, senyane, lesome, a ka moka ba emele godimo ka *mo*, ge le ka rata. Dikarata tša bona tša thapelo P, go swana le Paulo, tee go fihla ka lesome, emelang godimo ka mo ka lehlakoring *le*, ge le ka kgona go ema. Ge le sa kgone, gona re tla hwetša yo mongwe go le thuša. Lesome; tee, pedi, tharo, nne, tlhano, tshela, šupa, seswai. . . Tšohle di lokile, pedi gape. Seswai, senyane, lesome, tšohle di lokile. Lesome go fihla ka lesometlhano, lesome go fihla ka lesometlhano,

ke tlhano gape. Lesometlhano go fihla masomepedi, emelang godimo gore ke kgone go bona ge e ba le emelela godimo; P, lesometlhano go fihla go masomepedi. Masomepedi go fihla ka masomepeditlhano. A re boneng bjale, kae kapa kae mo o lego. Bjale a nke ka moka batheeletši ba be le tlhompokgolo ka nnete, metsotso e se mekae feela. Yeo e tla ba karata ya thapelo P, tee go fihla ka masomepeditlhano. A ga se yona? Masomepeditlhano, tee go fihla ka masomepeditlhano.

²³⁷ Bjale yo mongwe le yo mongwe gape a be le tlhompokgolo. Efa Modimo tlhomphe yeo ye ntšhi, efa Molaetša. O e kolota Modimo, go bogela motsotso gomme wa gopola.

²³⁸ Bjale ke nagana gore ba hwetša batho gore ba lokele. Bao ba sego. . . Ge ba na le karata ya thapelo, ga se ba ba mothalong ka moka, ba tla hwetša seo; ba tla mpošša metsotsong e se mekae, gomme ba tla . . . ka gona re tla bona ge e ba mohlomongwe yo mongwe ke sefowa goba yo mongwe yo a sa kgonego.

²³⁹ Ga ke tsebe gore di kae, bagwera, tšona dikarata tša thapelo. Mošimane o tla tlase mo. . . [Ngwanešu Branham o botšiša yo mongwe godimo ga sefala, “Ke mang yo a di neelago ntle? A o dirile, goba Billy? Billy?”—Mor.] Ge a etla tlase, gomme a hlakanya tšona dikarata, pele ga lena batho, ka gona o tla go fa karata ya thapelo, o tla tla thwi fase, a le botša ka moka gore le dule fase, a le fa karata ya thapelo. Le a bona? Ga ke tsebe gore di kae. Ke be ke leka go hwetša ngwana yo godimo mo, le a bona. Gomme, tše dingwe, ga—ga ke tsebe ka tšona, ga—ga ke na le tsela ya go tseba seo. Ke a thanka Modimo o nno e beela tsela ye A e nyakago e beelwa ka mokgwa woo.

²⁴⁰ Bjale, bjale ka moka ga lena, ba le se nago karata ya thapelo. Emišetša godimo seatla sa gago, e re, “Ga ke na le karata ya thapelo, eupša ke a babje.” Emiša seatla sa gago kae kapa kae ka moagong. Ga ke tshwenyege gore o mo kae, emišetša godimo se gago. . . Go lokile, ga go na le batho ba bantšhi kudu gona, bjale. Go lokile, go ya ka seo, go ka se tšee botelele kudu go rapelela mothalo wa thapelo bjale bosasa. Go na le e be e ka ba masomepedi ka mo, ntle le ba ba emego mo, bao ba babjago.

²⁴¹ Seo ke se sebotse. Ke thabela go le bona le e amogela ka mokgwa woo. Le bile le tumelo go feta ka fao ke bego ke nagana gore le be le dira, mohlomongwe. Le a bona? Le a bona? Ge o amogetše phodišo ya gago, o lahlile karata ya gago, Modimo a go šegofatše. Yeo ka nnete ke tumelo ya mmakgonthe. Ga go yo a beilego diatla godimo ga gago; wena o beile diatla godimo ga Kriste.

²⁴² Bjale lena mo bošegong bjo, bao le sa yego go ba mothalong wa thapelo, le dumela setori se. Bjalo ka

mosadi yo a ilego a kgwatha morumo wa seaparo sa Gagwe, gomme A retologa go dikologa gomme a lemoga gore o Mo kgwathile, ke ba ba kae ba ba elelwago setori? Nnete, le a dira.

243 Bjale a le a dumela gore, O, Beibele e rile go Baheberu 4, gore, “Ke Moprista yo Mogolo, thwi bjale, yo a kgonago go kgwathwa ke dikwi tša mahloko a rena”? [Phuthego e re, “Amene.”—Mor.] Go lokile, ge e le Yo a swanago maabane, lehono, le ka go sa felego, a A ka se dire ka mokgwa wo o swanago? [“Amene.”] A ga se A e dira, bošego ka morago ga bošego, mo? [“Amene.”] Ke ba bakae ba ba bego ba le ka dikopanong tše dingwe gomme ba Mmona a e dira? E nong go ema. [“Amene.”] Nnete. Le a bona? Go dikologa lefase! O a tseba, O tseba tšohle ka lena.

244 Bjale bonang se ke lekago go se dira. Ke ba bakae ba ba kwišišago seo ke nyakago le se dira? Le a bona? Ke nyaka lena, ntle le yo mongwe yo a beago diatla tše di itšego godimo ga lena, ke nyaka lena, bjalo ka sengwalwa sa mmannete go Modimo, le re, “Jesu Kriste, ke a Go dumela. Bjale ke Go amogela bjalo ka mofodiši waka. Bjale ke Go amogela bjalo ka Mophološi waka. Ke e dumela ka pelo ya ka kamoka, mošomo wa yona o dirilwe.” Ka gona swarelela tshephišo yeo, swarelela boipolelo bja gago gomme sepelela pele ka bjona. Bogela gore go direga eng. Le a bona? Bogela gore go direga eng. Le a bona? Bjale seo ke se ke lekago go le dira gore le se dire, tsela ya nnete yeo re swanetšego go dumela.

245 Na o re eng? [Yo mongwe o re, “Nne le lesomesenyane.”—Mor.] Nomoro ye nne, karata ya thapelo ya nomoro ya nne le nomoro ya lesomesenyane, di timetše. Karata ya thapelo ya nne. Lebelela go yo mongwe; lebelela dikarata tša moagišani wa gago. Karata ya thapelo nomoro ya nne le nomoro ya lesomesenyane. Tšohle di lokile, nakwana feela, emang. Bona, ge ke sa mmitše, gone ke kwa go tlengwa gape ka seo, le a bona. O reng? O reng? [“Nne.”] O na le nne? Go reng ka senya- . . . Aowa lesomesenyane le bjale. O reng? [“Le nne.”] Karata ya thapelo ya nomoro ya nne ga se ya be ya ba ka gare le bjale, goba lesomesenyane. Ge yo mongwe a na le tšona dikarata, ge o ka tla mothalading. Goba, lebelela, bona, e ka no ba . . . a yo mongwe. . . A ngwana yo monnyane yola o na le karata? Kgonthiša, ga se yona. . . Ga se nomoro. A yo mohumagadi mo o na le karata, ka mo setulong sa mabili? Kgonthiša nomoro ya gagwe. A yeo—a yeo ke nomoro ya gagwe? Mohumagadi ka koloyaneng, huh? Ba e hweditše. Di, di gona ka moka bjale. Go lokile. Tšohle di gabotse. Bjale—bjale, lena batho ba le nago le karata ya thapelo, di swareng. Re ya go direla, ka mogau wa Modimo.

246 Bjale, bagwera, bjo e le bošego bja mafelelo, bjo re tla bago nabjo, gosasa ke Sontaga ka morago ga sekgalela, a re

ikhomotšeng ka borena. Bjale e nngong go tšea go se dumele mo gongwe le mo gongwe o nago nabjo le o fe—o fe mogopolo wo o sa hlamatsegego, gomme o o ale fase godimo ga lebatō, gomme o bee leoto la gago godimo ga wona, mo o bego o le. E re, “Morena Jesu, ke ya go Go dumela.” Ke ba bakae ba tla dirago seo? [Phuthego e re, “Amene.”—Mor.] Ke a le leboga. Modimo a le šegofatše.

²⁴⁷ Bjale le seke yo mongwe a tloga. Dulang le re tu, gomme le dumele. Šetšang se ka tseleng ye, gomme lebelelang.

²⁴⁸ Boitsebišo bja Modimo ka mehla e bile go tseba, go kgona go bonela pele seo se bego se le, le go bolela seo se bego sele, ka fao se lego, goba go tla ba eng, Re tseba seo. Ke ka fao baporofeta ba bego ba tsebja. Ke ka fao Jesu a bego a tsebja bjalo ka Mesia. Gomme Yena yo a swanago Mesia lehono bjalo ka ge A be a le nakong yeo, feela ka ntle le mmele wa sebele mo lefaseng. O rometše morago Moya wa Gagwe go šomiša mmele wa gago, mmele waka. Bjale, o ka no ba o ka se kgone go dira se. Re a tseba, ka Lengwalong, go na le yo motee ka lelokong. Eupša, bona, eupša go le bjalo o ka kgona go o dumela, gomme o na le dilo tše dingwe o ka kgonago go di dira, yo mongwe le yo mongwe.

²⁴⁹ Go ka reng ge monwana wa ka o ka tšea sephetho, ka baka la gore ga se leihlo laka, ga e sa ya go ba monwana waka gape? Go ka reng ge letsogo le laka le ka re, “Ga ke sa ya go emela godimo gape, ka baka la gore ge ke se leihlo, goba tsebe, ga ke ye go ba letsogo”? Ka baka la eng, le tla golafatša mmele waka.

O be seo Modimo a go beago go ba sona.

²⁵⁰ Ke gantšhi bjang ke duma Oral Roberts, Billy Graham, Tommy Osborn!

²⁵¹ Ba bangwe monna yoo ba sepelela ka kua gomme ba re, “Letago go Modimo! E dumele!” Tumelo ya kgoto. Ba sepela go tloga, ba sepela go tšwa ka fao ba sa le ba baswa ka fao ba ka kgonago.

²⁵² Billy Graham o ema ka molaetša, gomme a bolela le batho metsotso e se mekae, a re, “Dira sephetho sa lena; etlang aletareng.” E nong go ema fao, le seke la dira go šutha mogongwe.

O rile, “Ka fao ke ka baka la eng o dira seo, Billy?”

²⁵³ A re, “Molaetša waka o tšwetše ntle. O tšwa go Modimo.” Seo ke therešo.

²⁵⁴ O kerekeng yela ya Sodoma, feela thwi seo se bego se swanetše go ba. Leina la gagwe le felela ka h-a-m go tšwa go Abraham, maletere a tshela; Abraham e be e le a šupa. Le a bona motseta wa kereke yela, tlase kua ka Babelona? Ka nnete. Ga go na le monna ka mo nageng yo a swerego molaetša woo wa tshokologo, bjalo ka Billy Graham. O ema fale. A sepela go

tloga fale, gomme a ya go ja segoba sa lešapo la T gomme a ya mpeteng, a nwa maswi a go tlošwa makhura. Seo ka moka se lokile.

²⁵⁵ Gomme ge o swanetše go ema gomme o lwantšhe matimone! Nako ye nngwe mo Long Beach, Ngwanešu Jack le nna . . . Tatago ke ge a ema fao.

²⁵⁶ Gomme fao go be go eme Mna. Fuller, Charles Fuller, ngwanešu yo mokaone, a eme fao a rera. Ekaba tše pedi goba tše tharo dikete tša batho ka fao ka morago ga sekgalela fao. Re be re dutše re theeditše ka kopanong ya gagwe. Ke be ke hirile auditoriamo, ka morago ga gagwe. O ile a ema fao gomme a fa polelo ye botse. Gomme a re, “Yo mongwe mo yo a nyakilego go amogela Kriste?” Ba babedi goba ba bararo batho ba tla fase go neela bana ba bona. Mosadi yo motee o ile a re o be a nyaka go e amogela. A tla godimo gomme a neela thapelo ye nnyane, yo motee wa matikone, a ya morago gomme a dula fase. Ba šišinya diatla, ba retologela go dikologa gomme ba tšwela ntle. Fao go be go sa gagwe sa go hlalefa, sehlopha sa go apara-botse sa batho, ba sepela go tšwa ka fao.

²⁵⁷ Fa go tla ba ka ka gare dipaki tša otloga, ditulo tša mabili, difofu, digole, ema, dikgobadi. Ge tumelo ya gago e lebane le se sengwe sa go swana le seo!

²⁵⁸ Bjale mo, ke tleleimile Kriste go ba eng? Gomme bjale ba ba sa dumelego ba dutše go dikologa, ba nyaka go hwetša phošo, bona, ba no leka go hwetša phošo e tee.

²⁵⁹ Elelwang, mo e sego go telele go fetile ka Toronto, re be re eme fao re rera, re rapelela balwetši. Ke be ke tšwelapele ke ekwa moya wa go se loke; o be o dutše ka thoko ya la mpati laka. Ke ile ka tšwelapele ke o hlokometše. Go be go le monna a dutše fao, sehlopha se be se mo hirile gore a tle fao a tle a nkaroše kgopolo. O be a eya go dikologa dikampa tša masole gomme a dira masole a eme ka diatla gomme ba gobola bjalo ka dimpša, le dilo; kgopolokarošo. Ke ile ka kwa moya wo mobe woo. Ke be ke sa tsebe fao o bego o etšwa gona. Ke tšwela pele ke hlokometše. Ka bona morithi woo wo moso. Ke ile ka letela metsotso e se mekae feela. Ka re, “Wena ngwana wa Sathane, ke ka lebaka la eng diabololo a fofaditše mogopolo wa gago go se sengwe sa go swana le seo? Ka baka la gore o tllile go tšeela Modimo, go hlohla Moya wo Modimo, ba tla go rwala go tšwa ka mo.” A repha ditho thwi fao ka setulong sa gagwe gomme o sa rephile ditho. Le a bona?

²⁶⁰ Ga re bapale kereke. Ke ba bakae ba ba kilego ba ba ka dikopanong gomme ba bona dilo tše di swanago di direga, le tseba dilo tše di tšeago sebaka? Therešo. Seo ke gabotse. Elelwang, ebang—ebang le tlhompokgolo.

Bjale šo mo, ke a nagana, motho wa pele. A seo se gabotse?

261 Bjale, bona, ke rerile, ke le boditše tlwa seo se swanetšego go direga mo letšatšing le. Bjale seo ke seka, ge se direga. Seo ke se seka e bego e le sona, ka gona dumela Lentšu leo le latelago seka. Le a bona?

262 Bjale a šo mosadi. Tlwa, go lena batli ba baswa, yeo ke Mokgethwa Johanne 4, fao Morena wa rena Jesu a kopanego le mosadi sedibeng. Ba be ba se ba ke ba kopana pele, bophelong, gomme O ile a botša mosadi seo bothata bja gagwe bo bego bo le sona. Gomme mosadi o ile a lemoga gore e be e le Mesia. A le tseba setori? A še gape, monna le mosadi ba a kopana. Bjale ga se mosadi, gomme nna ga se nna Monna yoo, eupša e sa le Modimo yo a swanago. Le a bona? Bjale, Yesu o rile, “Mediro ye ke e dirago le tla e dira le lena,” Mokgethwa Johanne 14:12.

263 Bjale, mohumagadi, ga ke go tsebe, ga ke na le kakanyo ya se o se emetšego fao. E ka no ba bothatha bja ka gae. E ka no ba bja e mongwe gape. Mohlomongwe o babja. Mohlomongwe ke . . . Mohlomongwe o eme fao, o nno bea se sengwe godimo. Ge e ba ke, ke no hwetša gore go direga eng. O a bona? Mohlomongwe o ekiša se sengwe. Seo e ka bago sona, ga ke . . . O ka no ba o le modumedi wa mmakgonthe. Seo ga ke se tsebe, eupša Modimo o a se tseba. Eupša o tla tseba ge e ba O go boditše therešo goba aowa, a o ka seke? Ge e ba ke therešo, o tla e tseba.

264 Bjale, bona, seo ke se tumelo ya gago e fihlilego go sona. A o ka rata bjang go tla mo? Ge yo mongwe a dumela gore ke phošo, etla mo gomme o tšee molwetši yo, etla mo gomme o ba tšee ka moka ga bona. Gomme ge o sa se dire, gona o seke wa nkahlola. O a bona?

265 Bjale lebelela mo, kgaetšedi, motsotso feela. Bjale ga ke na le kakanyo, ya selo ka wena. O no ba mosadi a eme fao.

266 Bjale ge Morena Jesu Kriste, Morwa wa Modimo, Yo ke mo hlatsetšego ka Beibele, gore o tshephišitše gore O tla bowa ka matšatšing a mafelela gomme a ikutolla ka Boyena ka botlalo bja Moya wa Gagwe.

267 Go no swana le Kereke ge e etla godimo; go swana le ge e etla go tšwa mothong, tsela ka moka go tšwa maotong, go tla godimo go dirope, go ya hlogong, gomme hlogo ke hlogo ya mmele. Gomme Mmele o tlile godimo, go tloga ka Kereke ya mathomo, go tla thwi godimo, ka go se, ka go tsošološo, e tlile godimo go fihla bjale. E tlile go kgabola tokafatšo, tlhwekišo, kolobetšo ya Moya wo Mokgethwa. Bjale ke Hlogo (Kriste) o tla go Mmele, Mmele wa Kriste. Ke Yena Yo a tsebago. Seatla saka ga se tsebe go dira, eupša feela ka hlogo yaka. Eupša ke Yena o Tee Yo a tsebago, ke ka lebaka leo A lego Lentšu.

268 Ga se nna Lentšu. Ke nna monna. Eupša, o a bona, O šomiša mmele wo. Ka baka la gore, O hwile gore a hlatswe

mmele wo, gore A tle a o šomiše, gomme a fe mpho. Go no swana le go goga go tšwa keereng, ka gona Moya wo Mokgethwa o tšea taolo.

269 Ka gona, ge A ka hlatholla goba a go botša se o se dirilego, seo o se tletšego mo, goba se sengwe ka wena, o tla se dumela. Gomme le batheeletši ba tla dumela go swana? [Phuthego e re, “Amene.”—Mor.] A nke Morena Modimo a e neele.

270 Bjale ke tšeela moya wo mongwe le wo mongwe, ka mo, ka fase ga taolo ya ka, ka baka la letago la Modimo. Bjale dulang le iketle. Le seke la šutha go dikologa.

271 Lebelela mo, nakwana feela. “Lebelela godimo gaka,” bjalo ka ge Petro le Johanne, ba boletše, ge ba be ba feta keiting. Ka mantšu a mangwe, e no elahloko seo ke se bolelago. Le a bona?

Jesu o ile a botšiša mosadi dipotšio di se kae. “Ntlišetše seno.”

272 Bona, ke be ke rera, selo se se swanago. Tate o nthometše godimo fa mo—mo Baton Rouge. Ke mo.

273 Tate o rile O be a na le nyako ya go ya go feta Samaria. O ile a dula fao. Mosadi e bile wa pele o tee yo a go tla godimo go Yena. O dirile sela setee seka go mosadi yola, gomme ka moka toropokgolo ya sokologa. A phapano ye. . .

274 Le a nagana, ge A ka dira selo se seswanago, bošegong bjo, a le nagana gore ka moka Baton Rouge e tla sokologa? Ke ka moka seo, a ga le? Ka nnete ke a dira. Eupša re mo matšatšing a mafelelo, ge bobo bo le bobo go feta ka mo bo ilego bja tsebja.

275 Bjale maemo a gago. O mo go tla go rapelelwa. Therešo tlwa. Gomme o bolawa ke seemo sa mogolo. Ge seo e le therešo, emišetša seatla sa gago godimo. E sego seo feela, eupša go na le yo mongwe yo o mo rapelelago. Ke ngwana, gomme ngwana yoo o na le seemo sa mogolo. Gomme ke seemo sa mogolo wa ngwana, go na le sekutu ka mogolong. A o dumela gore Modimo o tla mo fodiša, le yena? Sakatuku seo se lego ka seatleng sa gago, seo o se emišeditšego godimo go Modimo, bjalo ka hlatse. O seke wa se kamaka bjale. Eya gomme o a le sakatuku godimo ga ngwana. O seke wa kamaka, ka pelo ya gago ka moka. Modimo o tla le fodiša bobedi bja lena gomme a le dira gore le loke. [Kgaetšedi o re, “Tumišang Yena! Halleluya.”—Mor.] A o ka kgona go dira seo? [“Jesu! Tebogo go Wena, Jesu!”] Ka gona wena tloga, gomme Morena a be le wena. [“Letago go Modimo! Halleluya!”]

A o dira bjang? Re basetsebane, le rena.

276 A le a dumela? [Phuthego e re, “Amene.”—Mor.] Seo ke seka. Bjale Lentšu, ke, “Boelang go Lentšu!”

277 A ga o tsebe; O a dira. Ge A ka mpotša se sengwe ka wena, gona a o tla dumela gore Lentšu lela le ke le boletšego le tla

bonagatšwa? Seo ke—seo ke ponagatšo ya Lona. Le a bona? Ke rile O e dirile; seo ke go porofeta. Gomme ge seporofeto se etla go phethagala, gona O rile, “Le se kweng.”

278 O na le seemo sa megalatšhika se sešoro seo se go tlaišago, letšhogo. Gomme o na le sekutu, gomme sekutu se godimo ga leoto la gago. Seo ke therešo, a ga se yona? [Kgaetšedi o re, “Eye.”—Mor.] Bjale a o a dumela? [“Eye, mohlomphegi.”] Gone eya ka tsela ya gago, gomme o dumele. Gomme, bjale ka ge o dumetše, ka fao a go be bjalo go wena.

279 A o dira bjang? Ga ke go tsebe, eupša Modimo o a go tseba. A o dumela gore Modimo a ka mpotša mathata a gago? Lebelela godimo gaka. O na le mathata. Eupša o ema fa o emetše yo mongwe gape, gomme ke yo mongwe yo a godišitšwego le wena. Ke kgaetšedi. Seo ke therešo. Bjale a o a dumela gore Modimo a ka kgona go mpotša gore phošo ke eng ka kgaetšedi wola wa gago? A o ka e amogela? O na le bothata bja pelo. Seo ke therešo. A o a dumela gore o ya go fodišwa bjale? Gona, go ya ka tumelo ya gago, a go be go wena.

280 Etla, mohumagadi. A o dira bjang? Ge Modimo a ka kgona go mpotša bothata bja gago gore ke eng, goba se o se dirilego, goba se sengwe, a seo se ka go dira gore o dumele? Le a tseba gore ke... Ga—ga—ga ke go tsebe. Seo e tla ba mekgwa ya Gagwe go itsebiša ka Boyena ka go nna go ya ka Lentšu leo A le tshephišitšego. [Kgaetšedi o re, “Ke kgauswi le go e dumela.”—Mor.] A o dumela seo? [“Eye. Amene.”]

281 Le wena o yo mongwe, o na le mathata bjalo ka ge mosadi wa mengwaga ya gago a ka ba nao, eupša kgopolo kgolo ya gago e ka yo mongwe gape. Tumo ya gago go Modimo; o nyaka Modimo ga o inyakele, eupša o nyakela yo mongwe gape, yena ke monna. Ke monna wa gago. Gomme o na le bothata bja pelo. A o dumela gore O tla... Modimo o tla Mo fodiša? Sepele, o e dumele. Gomme, bjalo ka ge o dumetše, ka fao go tla ba ka go wena.

282 Bjale, bonang, thero ka moka, iri yela ye ke bego ke rera. E, eng kapa eng e bego, e le yona ba bararo goba ba bane batho ba fetile fa, bjale ga ke kgone le go ema mo. Le a bona? Bona, ka moka lešaba le le no lebelelega bjalo ka maswi, go dikologa mo. Le a bona? Jesu o rile, “Maatla a tlogile go tšwa go Nna.” Gomme ge mosadi yo motee, a kgwathile seaparo sa Gagwe, a ntšhitše maatla go tšwa go Yena, gomme Yena e le Morwa wa Modimo; go tla ba bjang ka nna, modiredibe yo a phološitšwego ka mogau wa Gagwe?

283 O rile, “Dilo tše Ke di dirago le tla di dira le lena. Tše di fetago tše le tla di dira.” Ke a tseba King James e re, ye “megologolo.” Eupša ge o ka tšea phetolelo ya setlogo, e rile, “Tše di fetago tše le tla di dira.” Ga go yo a ka dirago tše

kgolokgolo. O tsošitše bahu, gomme O ile a emiša tlhago, gomme a dira se sengwe le se sengwe. Eupša O rile, “*Tše di fetago tše le tla di dira ka baka la gore ke ya go Tate.*”

284 “Lefase le ka se Mpone; eupša lena le tla Mpona, ka gore Nna. . .” Lebelela, “Nna,” Nna—Nna ke lešalamong. “Nna ke tla ba le lena, le ka go lena.” Ka gona, ga se monna. Ke Kriste.

285 Ke bolela seo, ka mokgwa wo mongwe se ntšhišintše ka bonna gannyane, ka mokgwa wo mongwe ka ikhwetša ka bonna morago. O tloga lefelong go fihla ka morago ga lebakanyana. . . Ga se ge o sa le godimo *kua*, goba fase *mo*; ke magareng. Ke ba bakae ba kwišišago seo? Ke a tseba le—le nagana gore le a kwišiša. Ke a dira, le nna.

286 A le be le tseba gore direti le baporofeta ka mehla ke balwetši ba megalatšhika? Ke ba bakae ba tsebago seo?

287 Ke ba bakae ba ba badilego William Cowper, sereti se segolo sa Leisimane? Le a tseba, o ngwadile, “Go na le mothopo o tladitšwe ka Madi, a ntšhitšwe go tšwa ditšhikeng tša Emmanuel.” Ka morago ga go ngwala koša yeo, a le kwele gore go ile gwa direga eng go yena? Ke be ke eme kgauswi le lebitla la gagwo go sego telele go fetile. O ile a leka go ipolaya, gomme o ile a nwelela ka nokeng.

288 Ke ba bakae ba kilego ba kwa ka Stephen Foster, yo a filego Amerika dikoša tša setšhaba tše kaonekaone? O be a na le yona ka hlogong eupša e sego ka pelong. Nako le nako ge tlotšo e be e mo itia, o be a ngwala koša. Ka gona ge tlotšo e mo tlogela, o be a sa tsebe gore a ka dira eng ka yena mong, gomme o be a lahlegile. O—o—o be a le botagweng. Gomme mafelelong ge a thomile go tla go tšwela ka ntle ga tlotšo yeo, o ile a bitša mohlanka, gomme a tšea legare gomme a ipolaya. Seo ke therešo.

289 Lebelela Eliya, moporofeta. O ile a ya kua gomme a bitša mollo go tšwa legodimong; a bitša pula go tšwa legodimo ka letšatši la mathomo; gomme a tswalela magodimo gomme a dira ka moka tšeo. Ka gona ge tlotšo e mo tlogetše, o ile a ya ntle ka lešokeng gomme a nyaka go hwa. Gomme Modimo o ile a mo hwetša, matšatši a masomenne ka morago, a ikgogetše morago ka leweng. A seo ke therešo?

290 Lebelela Jona, moprofeta. Ka morago ga go fa molaetša, o ile a ya godimo gomme a dula fase godimo ga thaba, gomme a kgopela Modimo gore a mo dumelele a hwe. Uh-huh. “Dumelela mohlanka wa gago a arogane ka khutšo.”

291 Batho ga ba e kwišiše. Aowa, aowa, o ka seke. Le nna nka se kgone go e hlatholla, goba ga go yo mongwe monna. O ka se kgone go hlatholla Modimo. Modimo ga a tsebje ka dinyakišišo

tša saentshe. Modimo o tsebja ka tumelo. Re a Mo dumela. A o ka hlatholla bjang? A e ka ba bjang tumelo, gape? Re tseba Modimo ka tumelo.

²⁹² Kereke e ka se ke ya be ya tseba lešoko le go lapa, le go tlaišega le go lekwa, tšeo di lekago go E tlišetša, Molaetša. O a dira. Moputso waka ga o tšwe go batho.

²⁹³ Lebelela fa, mohumagadi. Eye, ka pela. Mosadi yola o apešitšwe ke morithi go iša lehung. Modimo ga a tle go mosadi thwi bjale, ke kgona go bona... A ga le bone seswiswi sela se lekeletšego go mo dikologa? O tla hwa, ka nnete bjalo ka lefase. Fa e sego telele go fetile, ba tšere senepe sa se sengwe sa go swana le seo, gomme ke na le sona ka gae. O na le morithi wo moso o lekeletše kgauswi le yena. O apešitšwe ke morithi go iša lehung.

²⁹⁴ Mohumagadi yo monnyane o bile le ophareišene. Gomme ka mo ophereišeng ye, ba ophareitile kankere. Gomme bjale o na le mathata, mehuta ka moka ya—ya, go lokile, e no ba ditšhorofalo. Se tee selo, o fokotše kudu, ga o kgone go ema. Se sengwe selo, ke gore go tšwa sebuduleng go feta maladu. Bjale, feela gore o no bona gore ga ke no bolela se sengwe. O a bona? Seo ke therešo. Eupša, mohumagadi, ngaka e lekile. Ke mo fa moputso ka seo. Eupša, o be a le sehlare, eupša Modimo ke phodišo. O ya go hwa ka mokgwa woo. O dirile ka moka tše a kgonngeng go di dira. A o a dumela? [Kgaetšedi o re, “Eye.”—Mor.] Etle mo, motsotso feela.

²⁹⁵ Ka thomo yeo e filwego nna ke Ramaatlakamoka Modimo, e hlatšetšwego go nna ke Morongwa, ya a lego gona bjale ka sebopego sa Pilara ya Mollo, ke ahlola letimone le le le tšeago bophelo bja mosadi. Ka Leina la Jesu Kriste. Amene.

Sepela, dumela bjale. Ka tšohle tšeo di lego ka go wena, dumela.

²⁹⁶ O na le bothata bjo bo bolayago batho ba bantšhi kudu go feta se sengwe le se sengwe gape, bothata bja pelo. Ba tleleima gore ke mmolai wa maemo a pele wa bolwetši, eupša ga se yena, mohlomphegi. Sebe ke bolwetši bja tumelo bja maemo a pele. A o a dumela gore O kgona go fodiša pelo yeo gomme a go dira o loke? [Ngwanešu o re, “Ke a tseba A ka kgona.”—Mor.] Ka gona sepele, e dumela. Modimo a go šegofatše.

²⁹⁷ A o a dumela gore Modimo a ka kgona go fodiša mokokotlo wa gago gomme a go dira o loke? A o e dumela ka pelo ya gago ka moka? Sepela, e dumele, kgaetšedi. Hlokomela se se diregago go wena, o tla hwetša bokaone.

²⁹⁸ Bolwetši bja manokollo le bothata bja pelo. Eupša o a dumela Modimo a ka kgona go go dira o loke? [Kgaetšedi o re, “Ke a dira.”—Mor.] Ka pelo ya gago ka moka? [“Eye, mohlomphegi.”] A o tla e amogela? [“Eye, mohlomphegi.”]

Go ya ka fao o dumetšego, ke ka tsela yeo e tlogo go ba go wena. Bjale sepela, e dumele ka pelo ya gago ka moka, gomme Modimo o tla go dira o loke.

299 Le wena o na le bothata bja mokokotlo. A o a dumela gore Jesu Kriste a ka kgona go go dira o loke? [Kgaetšedi o re, “Eye, mohlomphegi.”—Mor.] Sepela bjale, e dumele ka pelo ya gago ka moka. Nka se kgone go go fodiša, bona.

300 Proseteiti, letšhogo, gomme gape o na le bolwetši bja manokollo. A o a dumela gore Modimo a ka kgona go go dira o loke, a go fodiša? A o a e amogela? Sepela, gomme o e dumele, ka gona.

301 E go swarelela o tsogile dinako tše ntšhi, o kgohlola. Eupša Modimo o fodiša asema. A o dumela seo? [Ngwanešu o re, “Eye, mohlomphegi.”—Mor.] A o a dumela gore O go dira o loke bjale? [“Eye, mohlomphegi.”] Modimo a go šegofatše. Ke go leboga, ka tumelo ya gago.

302 Go ka reng ge ke se ka bolela le lentšu go wena, ka no bea diatla tšaka godimo ga gago, a o ka dumela? [Ngwanešu o re, “Eye.”—Mor.] E tla mo. Ke bea diatla tšaka godimo ga gago, ka Leina la Jesu Kriste, gomme a nke bolwetši bja manokollo bo go tlogele. Bo a tloga.

303 E tla. E tla, kgaetšedi. A o a dumela? [Kgaetšedi o re, “Eye, mohlomphegi. Ke ile ka fodišwa ke Morena pele.”—Mor.] Go lokile, seo se makatša kudu. [“Halleluya.”] Ka gona sepela o je dilalelo gona, gomme teng ya gago e tla ba gabotse. [“Halleluya! Halleluya! Halleluya!”]

304 Bothata bjo bogolo bja mokokotlo, bo go tshwentše nako ye telele. Sepela, o dumela gore o . . . Sepela, o dumela gore o ya go ba gabotse, gomme Modimo o tla go direla yona. [Ngwanešu o re, “Modimo o dirile. Amene.”—Mor.] Amene. Ke yona. [“Tumišang Morena.”] Morena a go šegofatše, ngwanešu. Amene.

305 Bolwetši bja swikiri ga se selo, go Modimo go fodiša. O kgona go a dira a loke. A o dumela seo? [Kgaetšedi o re, “Ke a dira.”—Mor.] Tšohle di gabotse. E amogele, gomme sepela o Mo dumele ka pelo ya gago ka moka.

306 Le wena o na le yona ka mading a gago. A o a dumela gore Modimo o tla go dira o loke? Sepela, e dumele ka pelo ya gago ka moka, gomme o dirwe go loka.

307 A o a dumela gore O go fodišitše nako yela e go itia? O dirile.

308 Bothata bja sehumagadi. Bothata bja pelo. A o a e dumela? [Kgaetšedi o re, “Ke a e dumela.”—Mor.] Sepela, o—o fodišwe ka Leina la Jesu.

309 A o a dumela gore Modimo o tla dira mokokotlo wa gago o loke, dipshio tša gago di tla... O šegofale! E no ya thwi godimo.

Ga ke fodiše. Ga ke kgone go fodiša. Ga se nna mofodiši.

310 A o ile wa nagana eng ge A boletše ka mokokotlo wa gagwe, a o a dumela gore wa gago o lokile, le wona? Tšohle di gabotse, e no sepela, o e dumela, gona... E no sepela o e dumele, ka pelo ya gago ka moka.

311 Wa gago le wena, a o a dumela gore Modimo o go dira o loke? Sepela, o e dumele, ka pelo ya gago ka moka. Modimo o tla e neela ge o... O swanetše o e dumele, go le bjalo.

312 A o a dumela gore Modimo o tla go dira o loke, le wena? [Kgaetšedi o re, “Tumišang Morena! Ka nnete ke a dira.”—Mor.] Tšohle di gabotse. Modimo a go šegofatše. E no šutha thwi go bapela gomme o dumele ka pelo ya gago ka moka.

313 E tla, mohlomphegi. Serothi se sešweu se rothela fase. Tlhahlofo ya seo e laetša bolwetši bja swikiri. [Ngwanešu o re, “Bolwetši bja swikiri.”—Mor.] A o a dumela gore O tla go dira o loke? A re ye Khalibari tšhelong ya madi bjale. Ka tumelo, ka Leina la Jesu Kriste, a nke e fodišwe. Amene. Modimo a go šegofatše, ngwanešu. Dumela ka pelo ya gago ka moka. A o a dumela? [“Tlwa therešo.”]

314 Go reng ka ba bangwe ba lena ka go batheeletši bjale? A le dumela ka dipelo tša lena ka moka, gore Jesu Kriste, o a swana maabane, le hono, le ka go sa felego? A le dumela seo? [Phuthego e re, “Amene.”—Mor.]

315 Go reng ka kua ka tikologong *ye*? Mosadi yo monnyane a dutšego, a lebeletše thwi go nna, o bolawa ke bothata bja sehumagadi, a o a dumela gore Modimo o tla go dira o loke? Yo a aperego jase ye bolou. Tšohle di gabotse. Dumela bjale, Jesu o go dira o loke. E no ba bonolo bjo.

316 Mohumagadi yo a dutšego thwi ka morago ga gago, moriri wo moswana. O rile, “Tebogo go Wena, Morena.” Se sengwe se mo teile. O be a sa tsebe gore E be e le eng. Bothata bja sebudula bo go tlogetše, a dutšego thwi fao, thwi ka morago ga mohumagadi yo a sa tšwa go fodišwa bjale. Ge o dumela ka pelo ya gago fao, mohumagadi. A o a dira? Tšohle di gabotse, emišetša seatla sa gago godimo ge o nyaka go e amogela. Modimo o go dira o loke.

Go reng ka yo fase mo, yo mongwe ka *mo*?

317 Morago kua ka batheeletšing, bjale ka tlhomphe kgolo ka nnete. Le seke la šutha. Bona, malwetši a tla tloga go o tee go ya go yo mongwe.

318 Go reng ka wena, mohlomphegi? Monna yo wa motšofadi a dutšego mo ka setuleng se? A o a dumela? A o dumela gore

Modimo a ka kgona go go fodiša? Bolwetši bja manokollo, gomme o na le bolwetši bja megolo. A o dumela gore Modimo o tla dira seo se loke? O a dira? Tšohle di gabotse, o ka kgona go hwetša se o se kgopelago. “Ge o ka kgona go dumela!”

319 O nagana eng, mohumagadi, yo a dutšego kgauswi le yena? A o a dumela, le wena? A o a dumela? A o a dumela gore Modimo a ka kgona go mpotša gore bothata bja gago ke eng? O kgole kgole go tloga go nna. E no Mo dumela bjale. A o a dumela gore ke go boditše Therešo? Gona kgatelelo ya godimo ya madi ya gago e tla ya fase. A o a e dumele?

320 O emišeditše seatla sa gago godimo, le wena. O be o leka go mo hlohleletša. A o a dumela Modimo a ka kgona go mpotša gore ke eng. . . O bile yo botho go mo thuša, bjale Modimo o tla ba yo botho go go thuša. O na le bothata bja semoya bjo bo bego bo go tshwenya. Ge seo e le therešo, šišinya seatla sa gago ka mokgwo *wo*. Bo ya go rarologa bjale. O a bo otlolla.

321 Ke ba bakae ba ba dumelago? Ke ba bakae ba lena ba tla amog. . . bao e sego Bakriste, ba nago le—le boikwelo gore Jesu Kriste o gona mo, ba ba nyakago go emelela bjale, ba re, “Jesu, ke nyaka go itsebiša ka bonna bjalo ka modiradibe, a O ka ntshwarela dibe tša ka?” Emelela ka maoto a gago. Modimo a go šegofatše, mohlomphegi. Modimo a go šegofatše. Modimo a go šegofatše. Modimo a go šegofatše. Modimo a go šegofatše. Modimo a go šegofatše. Seo ke. . . Modimo a go šegofatše, wena, wena, wena. Yo, O a go bona. O bea leina la gago fase ge o dira seo.

322 Ka kua mo go ya bophagamong, emelelang, le re, “Morena Jesu, ke nyaka go, ke nyaka go tsebja. Ke nyaka mogau wa soulo ya ka.” Modimo a go šegofatše, mohlomphegi. “Ke nyaka mogau, Morena Jesu.”

323 A ga o bone, mogwera, gore ke Yena mo? Modimo a go šegofatše, monna yo moswa. Modimo a go šegofatše. Modimo a go šegofatše, mosadi yo moswa. Ke selo se segologolo se o kilego wa se dira. Bjale yo mongwe gape yo a sego a be a se dira, emelela, o re, “Ke nyaka gore ke tsebje, Morena Jesu. Ke a itsebiša ka bonna, bošegong bjo.”

324 “Yo a tla ipolelago dibe tša gagwe, o tla ba le mogau. Yo a utago dibe tša gagwe, a ka seke a atlega.”

325 A o ka dira, ka Bogoneng bja Gagwe? Modimo a go šegofatše, mohumagadi. Ke nyaka. . . Modimo a go šegofatše. Eye. Modimo a go šegofatše, mohlomphegi. Gomme Morena a go šegofatše. Modimo a go šegofatše, mohumagadi. Morena a go šegofatše.

326 Wena o re, “A seo se ra se se itšego?” Magareng ga lehu le bophelo, seo ke phapano.

327 A le lemoga Bogona bja Gagwe mo? A o lemoga seo? A o gonona seo? Bona, o a Se bona, o a Se bona se šoma. Seo ke Yena. Seo ke tla wa seo A boletšego gore O tla se dira. A le a se dumela? [Phuthego e re, “Amene.”—Mor.]

328 Yo mongwe gape a re, “Ke nyaka go itsebiša ka bonna bjale ka modiradibe, Morena. O ntshwarele dibe tšaka bjale.” Ge o šetše o emeletše, e no emišetša seatla sa gago godimo. Ba bangwe ba lena go rarela maboto, emišetšang. . . Modimo a go šegofatše. Modimo a go šegofatše. Yo mongwe gape a re, godimo serokameng go ya morago, e re, “Ke nyaka go itsebiša ka bonna, Morena Jesu. Ke kgopela mogau, bošegong bjo, ka Bogoneng bjo Bokgethwa bja Gago, o dumela gore, yena Modimo a tlogo go nkahlola, Bogona bja Gagwe bo mo bjale. O a tseba gore o bolela le pelo yaka gomme o mpošša gore ke na le phošo. Ke nyaka go ema gomme ke re ke na le phošo. Ke bolela phošo yaka. O a nkahlola, ka pelong ya ka.” Ke ka lebaka leo ke emišitšego mothalo wa thapelo. Modimo a le šegofatše. Modimo a le šegofatše.

329 Le nagana gore ke e emišeditše eng? Ke e emišitše ka baka la gore ke tsebile gore se diregile.

330 Bjale, go na le ba bangwe fa, a le ka se emelele? Emelelang gomme le re Se sengwe se bolela le pelo ya gago, o na le phošo. Modimo a go šegofatše, mohlomphegi. Modimo a go šegofatše. Modimo a go šegofatše. “Ke na le phošo. Ntshwarele, Morena. Ke a itsebiša ka bonna. Ke a ema, Morena, ka Bogoneng bja Gago. Ke a tseba gore O mo. Ke. . . O swanetše go ba mo. O rile se e tla ba se—se selo se O tlogo go se dira. Bjale ke tla. . . ke bona seka, gomme ke a tseba se hlathollotšwe go nna gore se swanetše go ba seka sa letšatši le. Ke kwa Lentšu le le biletšago morago tshokologong. Ke nna yo, Morena. Ke dumela seka. Ke kwa Lentšu.”

331 Lentšu le a bolela bjale! Boang, O bašwallanywa! Boang, O naledi ya go tlaruma! Boang, O lena bao le bego le ntšheditšwe ntle. Boang, bošegong bjo!

332 A o ka boa? E no emelela gomme o re, “Ke itsebiša ka bonna bjale ka modiradibe, ke kgopela mogau.” A o ka e dira, yo mongwe gape? Modimo a go šegofatše, mohumagadi. Modimo a go šegofatše, godimo fao, morwa. Ge ke go phošitše, A ka seke. Modimo a go šegofatše, mohumagadi. Seo ke se sekaone kudu. Seo ke se sekaone kudu. Yo motee gape? E no go tšwelapele. . . Ke nyaka go swara feela motsotso boteletšana, ka baka la gore ke sa kwa morwalo o monnyane mo, bona. Yo mongwe gape? Modimo a go šegofatše, mohumagadi. Yeo ke tsela ya go se dira. Yeo ke yona. Yo mongwe gape, “Ke nyaka go itsebiša ka bonna, go no ikemišetša godimo ka bonna, gomme ke re ke na le phošo. Ke kgopela mogau”? A o ka se

dira? Thwi ka pela pele re e ya kgole, emelela gomme o re, “Ke nyaka go itsebiša ka bonna, Morena Jesu.” Modimo a go šegofatše, mohumagadi yo moswa.

³³³ O a tseba, mohlomongwe pele o fihla gae, eupša nako ye nngwe goba ye nngwe go tla ba le kgudi ya go tonya e etla ka sefahlegong sa gago. Mohlomongwe mosong wo mongwe ngaka o tla tla gomme o tla kwa morethetho o etla godimo ga matsogo a gago, ga go selo se sengwe se kago go dirwa. Gona o tla kwa maphotho a go tonya a lehu a elella ka sefahlegong sa gago. O tla lelelwa tšeo o di dirilego.

³³⁴ Gopola, ba ka se kgone go go boloka botebong kudu, ba ka se kgone go dira selo go wena. Modimo o tshephišitše. “Ke tla go tsoša gape, ka letšatši la mafelelo.” Lebelela. “Yo a kwago Mantšu A ka gomme a dumela go Yo a Nthomilego, o na le Bophelo bjo Bosafelego gomme a ka seke a tla Kahlolong, eupša o fetile lehung go ya Bophelong.” Yo mongwe phumula Seo ge o kgona. Jesu Kriste o boletše Seo. “Yo a dumelago, yo a kwišišago Lentšu Laka gomme a dumela go Yo a Nthomilego, o na le Bophelo bjo Bosafelego, a ka seke a be a tla Kahlolong, go ahlolwa, eupša o fetile lehu go ya Bophelong.” Ka baka la gore, o dumetše Morwa motswalwa noši wa Modimo, yo Modimo a mo tsošitšego, dikete tše pedi tša mengwaga tša go feta, gomme o a phela mo, bošegong bjo, o laetša diponagatšo tša Gagwe tša tsogo ya Gagwe.

³³⁵ A go ka ba yo mongwe a emelelago, ka morago ga seo, yo mongwe a re, “Ke nyaka go Bo amogela. Ke nyaka go Mo amogela.” Modimo a go šegofatše. Modimo a go šegofatše. Seo ke se sekaone kudu, mohumagadi yo monnyane. Seo ke selo sa bohlokwa. Ke nyaka gore le lemoge.

³³⁶ Ke bogetše pitšo ya aletare, mo nako ya go feta, batho ba etla godimo, ba hlahuna moti wa go hlahunwa, ba kubana yo mongwe go yo mongwe lehlakoring.

³³⁷ Eupša a le lemogile tlhokofalo godimo ga difahlego tša bona batho? Bona basadi ba baswa, le ka morago ga ge ke ba sotše ka meriri ya bona ya go kotwa, le go tlola diipotsifatši; ka diipotsifatši tšeo godimo, gomme le meriri ya go kotwa, ba eme thwi godimo go no swana, “Ke nna modiradibe. E ba le mogau go nna, Modimo.” Seo ke Peu yela ye e robetšego ka fao. Seetša se tabogetše godimo ga yona, gomme di a se tseba. Modimo a le šegofatše.

A re inamišeng dihlogo tša rena bjale.

³³⁸ Ke nyaka modumedi yo mongwe le yo mongwe mo, yo a emego kgauswi le motho yola yo a emeletšego, bea seatla sa gago ka godimo ga motho yoo, (a o ka?), yo a emeletšego. Ba be ba emeletše kgauswi le lena. Ge o le Mokriste, bea seatla sa gago ka godimo, ga kgaetšedi, ngwanešu. “Ke na le seatla sa ka godimo ga lena bjale. Ke ya go rapela.”

³³⁹ Tate wa Magodimong, go na le bao mo bošegong bjo ba—ba dumelago Wena. “Tše dingwe dipeu di wetše thoko ga tselā,” O bolela gore, “dinonyana di tlile mmogo gomme tša e kgobelega godimo. Tše dingwe di wetše godimo ga mobu wa lekgwara, meetlwa le ditshehlo. Eupša tše dingwe di ile ka go wo mobotse, wa go nona mobu.” Gomme Bogona bja Gago bo le mo, bošegong bjo, bo kgodišitše ba bantšhi mo bošegong bjo gore O Morwa wa Modimo, gore O a phela go ya go ile. Gomme O tshephišitše, ka baka la gore O a phela, re kgona go phela le rena.

³⁴⁰ Morena Jesu, ba emeletše gomme ba eme bjalo ka hlatse gore ba dumetše Wena. Bjale, Morena, ke a tseba O tla ba emela ka Letšatši leo. Efe, Morena. Ke ba neela go Wena, ka Leina la Jesu Kriste. A nke ba ye go kereke ye e lokilego gomme ba kolobetšwe ka kolobtšo ya Bokriste. A nke ba ikopanye le sehlopha sa go loka sa badumedi. A nke ba tlatšwe ka Moya wo Mokgethwa. A nke ba be mefaphahlogo ya Ebangedi, mabje a bohlokwa ka koroneng ya Gago ka Letšatši leo. Gomme ge nka se tsoge ka ba bona gape ka thoko yeno ya Letšatši le legolo leo, a nke ke ba bone Letšatši leo go swana le ka ponong, ba re, “A ga o nkelelwe? E be e le ka Baton Rouge, bošego bjola, ka go emelela godimo.” Efe, Tate. Ke ba Gago, ka Leina la Kriste.

³⁴¹ Mo go na le, le robetše pele gaka, lepokisi la disakatuku, dieta tše nnyane, diputsi, disakatuku, mašela le dithethwana. Re a rutwa, ka Beibeleng, gore ba ile ba tšea go tšwa mmeleng wa Mokgethwa Paulo, disakatuku le dithethwana, meoya ya ditšhila ya tšwela ntle ka go batho. Bjale, Tate, re a tseba gore ga se rena Mokgethwa Paulo, eupša O sa le Modimo yo a swanago, ka fao ke a rapela gore O tla fa dipoelo tše di swanago, ka tlhokofalo ka fao moloko wo o dumelago. Ga se ba ke ba dumela Paulo ka gore e be e le Paulo; ba dumetše Paulo ka baka la gore O itsebantše le Paulo ka Bowena. Bjale ba dumela selo se se swanago bošegong bjo, Morena, gore O itsebišitše magareng ga rena, bošegong bjo. Gomme letšatši le lengwe, re re yona . . .

³⁴² Yo motee mongwadi o be a re botša, gore “Israele e be e le tseleng ya yona go ya nageng ya tshephišo, gomme Lewatle le Lehubedu la ba tseleng ya bona, go ba kgaola go tšwa lefaseng la tshephišo.” Mongwadi o rile, gore “Modimo o lebleletše fase go putla Pilara ya Mollo, ka mahlo a pefelo, ge E sepela ka godimo ga Israele. E ile ya dira bofofu, leswiswi go ba ba sa dumelego, gomme seetša go Israele. Gomme ge Lewatle leo le Lehubedu le tlile ka tseleng, le ile la tšhoga, gomme la phuthegela morago, gomme Israele ya tshelala ka nageng ya tshephišo godimo ga lefase la go oma.”

³⁴³ Morena Modimo, lebelela fase bošegong bjo, go kgabola Madi a Jesu Kriste, Morwa wa Gago. Ge ke bea diatla tšaka

godimo ga disakatuku tše; ge di bewa godimo ga balwetši, a nke Moya wo Mokgethwa, Morena, o lebelele godimo ga motho yola, gomme a nke bolwetši bo tloge go tšwa go yena, gomme a nke ba tšhelele ka nageng yela ya pholo ye botse le maatla. Ao, Beibele e rile, “Ka godimo ga dilo ka moka,” tšeo ba di kganyogago gore re “atlege pholong.” Efe, Morena. Ke a ba roma, ka Leina la Jesu Kriste. Amene.

. . . nna ke tla latela,
Mo A ntlhahlelago . . . (a re nong go e
opela) . . . ke tla latela,
Ke tla ya le Yena, (bjale Bogona bja Gagwe
bo mo, a re nong go Mo direla ka pina,
boseng), tsela ka moka.

344 A le ka kgona go e opela ka nnete bjalo?

Mo A ntlhahlelago ke tla latela,
Mo A ntlhahlelago ke tla latela,
Mo A ntlhahlelago ke tla latela,
Ke tla ya le Yena, (ge o ka ya, bjale emišetša
seatla sa gago godimo), le Yena tsela ka
moka.

A re emeleleng bjale. Emišang diatla tša lena gape.

. . . Yena go putla serapa,

345 Yo mongwe le yo mongwe opela ka Moya bjale. Ka nnete wa go ripa Molaetša. A re Mo direleng ka Bogoneng bja Gagwe. O rata go direlwa.

. . . serapa,
Ke tla ya le Yena go putla serapa,
Ke tla ya le Yena, le Yena tsela ka moka.

346 Bjale a re e hameng. “Nka kgona . . .” Bjale ge le dira seo, ke le nyaka gore le šišinye diatla le yo mongwe, e re, “Modimo a go šegofatše, moeti. Modimo a go šegfatše, moeti,” ka tsela yeo. Re batee yo motee go yo mongwe. Mamethodist, le Mabaptist, Mapresbyterian, Mapentecost, ka moka šišinyang yo motee go yo mongwe. “Modimo a le šegofatše, moeti.” Seo ke se re lego sona: baeti. “. . . serapa.”

347 Modimo a go šegofatše, moeti. Modimo a go šegofatše. [Ngwanešu Branham le phuthego ba tšwelapele go šišinya diatla. Lefelo le le se nago selo godimo ga theipi.—Mor.] “. . . serapa.” Bjale a re emišeng diatla tša rena.


Ke tla ya le Yena, le Yena tsela ka moka.

348 A re inamišeng dihlogo tša rena, ka boikokobetšo, ka thapelong. Le seke la lebala, ka mosong, sekolo sa Sontaga.

349 Ka mokgwa wo o itšego goba wo mongwe, ke no kwa Bogona bja Modimo ka nnete ka pelong yaka. Ke mo go thata gonna go tloga, bošegong bjo, ka mokgwa wo o itšego. Ke a

kwa Moya wo Mokgethwa o thabile, bošegong bjo. Ka kgonthe re tla ba le kopano ye kgolo bosasa, ka go bona batho ba etla go Kriste, le a bona. Yo mongwe o maketše gore ka ba ka la eng ke se ka dira pitšo ya aletare. Ke leta go fihla ke hlhliwa go e dira. Le a bona?

³⁵⁰ Ke a tshepha yo mongwe le yo mongwe yo a emišitšego seatla tša bona, goba a eme, ke a tshepha gore o tla ba ka kerekeng ye kaone bosasa, tšea lefelo la gago magareng ga badumedi.

³⁵¹ Ge re sa na le dihlogo tša rena di inamile, re ya go kgopela modiša fa go tla pele, ge a ka dira go le phatlalatša. Modimo a le šegofatše bjale, ka dihlogo tša rena le dipelo di inamile pele go Modimo. 

LENTŠU LA SEKA NST64-0321E
(The Voice Of The Sign)

Molaetša wo ka Ngwanešu William Marrion Branham, mathomong o abilwe ka Seisimane ka Mokibelo thapama, Matšhe 21, 1964, ka Denham Springs High School ka Denham Springs, Louisiana, U.S.A., o tšerwe go tšwa go theipi ya go gatišwa ya makenete gomme o ngwadilwe ntle le go fokotšwa ka Seisimane. Ye North Sotho tlhathollo e ngwadilwe gomme ya phatlalatšwa ke Voice of God Recordings.

NORTH SOTHO

©2013 VGR, ALL RIGHTS RESERVED

VOICE OF GOD RECORDINGS, SOUTH AFRICA OFFICE
P.O. BOX 178, SOMERSET WEST, 7129 CAPE PROVINCE,
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

VOICE OF GOD RECORDINGS
P.O. BOX 950, JEFFERSONVILLE, INDIANA 47131 U.S.A.
www.branham.org

Tsebišo ka tokelo-kgatišo

Ditokelo ka moka di bolokilwe. Puku ye e ka ngwalollwa godimo ga sengwalolli sa ka gae go šomišwa ke mong goba go fiwa ntle, mahala ntle le tefo, bjalo ka sedirišwa go gaša Ebangedi ya Jesu Kriste. Puku ye e ka se kgone go rekišwa, go tšweletšwa gape ka bopepetla, go romelwa go website, go bolokwa go sedirišwa sa go bušetša, go hlathollelwa malemeng a mangwe, goba go šomišetšwa go kgopela ditšhelete ntle le tumelelo ya go ngwalwa ya Voice Of God Recordings®.

Tshedimošo ye e Tseneletšeng goba materiale yo mongwe o leng gona, ka kgopelo ikopanye le:

VOICE OF GOD RECORDINGS
P.O. Box 950, JEFFERSONVILLE, INDIANA 47131 U.S.A.
www.branham.org